

Rješenje konflikta u Americi

Zaključak Unije Ortodoksnih Rabina. — Izjave Louis Lipskoga o konfliktu i o krimskom projektu. — Bjalik u Londonu. — Pojačana potražnja useljeničkih certifikata za Palestinu.

New York, 2. februara. (ITA) Unija Ortodoksnih Rabina Amerike (Aguadas Harabonim) održala je konferenciju, koja je imala svrhu, da konačno raščisti stajalište ortodoksnih rabina Amerike obzirom na konflikt, koji je nastao oko propovijedi rabi Stephen S. Wise-a i obzirom na akciju za Udružene Palestinske Fondove. Nakon konferencije, koja je potrajala čitav dan i iz zatvorenih vratiju, izdan je slijedeći komunikat: Članovima Unije Ortodoksnih Rabina opet se daju slobodne ruke u stvarni akciji za Udružene Palestinske Fondove, kojoj je predsjednik rabi St. S. Wise, pa mogu prema svom ličnom nahodjenju, da se opredijele, t. j. da ili akciju pomazu ili da ne suraduju u njoj.

Poznato je, da je Egzekutiva Unije Ortodoksnih Rabina bila ranije stvorila zaključak, kojim se svim članovima Unije zabranjuje, da potpomažu akciju Udruženih Palestinskih Fondova sve dotle, dok je rabi Stephen S. Wise njen predsjednik. Protiv učešća u toj akciji proglašena je religiozna zabrana (isur gamur). Egzekutiva Američke Cijonističke Organizacije, i Egzekutiva drajva za Palestinske Fondove zaključile su, da ne uvaže ostavku rabi Stephen S. Wise-a. Zaključak Unije Ortodoksnih Rabina bio je sada podastrt plenarnoj konferenciji Unije. Budući da je Unija ostavila svojim članovima, da se vladaju prema akciji po svom ličnom nahodjenju, smatra se čitav ovaj konflikt konačno riješenim.

Izjave Lipskoga o aferi i krimskom projektu.

New York, 30. januara. Izvjestitelj američkoga cijonističkoga organa »Dos Jidiše Folk« javlja iz Londona, da je g. Louis Lipsky, predsjednik američke cijonističke organizacije i član Cijon. Egzekutive izjavljuje predstavnici londonske židovske štampe, da je ju čitveni spor oko propovijedi rabi Stephen S. Wise-a bio nepotrebno i suviše pretjerivan i naduven. Činila je to napadačka strana, koja je misila da mora zbog smiješnih sitnica da započne borbu za svetinje naše i protivna strana, koja je s jednakom emfazom stvar hipertrofirala. G. Lipsky drži, da je čitav spor konačno riješen i zaboravljen i da prestiž dra. Wise-a nije nikako stradao.

O takozvaniom krimskom projektu rekao je gosp. Lipsky, da je ta stvar pod vodstvom Louis Marshalla našla u Americi na oduševljene ali brojem slabo predstavljene prijatelje; bojazan, koja je neko vrijeme vladala u javnosti, da će rad za Palestinu trjeti zbog propagande za novi projekt, pokazala se neosnovanom. Za sve ostale verzije rekao je g. Lipsky, da su neispravne.

HAJIM NAHMAN BJALIK U LONDONU.

London, 30. januara (ITA). Ovamo je stigao hebrejski pjesnik Hajim Nahman Bjalik u društvu svoje supruge i cijonističkoga vodje doktora Šmarjahu Levana. Oni će nekoliko dana boraviti u Londonu, a onda prosljediti put u Ameriku, da suraduju u propagandi za Udružene Palestinske Fondove, koji imaju namaknuti pet milijuna dolara za Palestinu. Goste su na stanici dočekali članovi Egzekutive Louis Lipsky, dr. Eder i dr. Feiwel, sekretari Cijonističke Egzekutive i mnoge uvažene židovske ličnosti.

London, 1. februara (ATJ). Hebrejski pjesnik Hajim Nahman Bjalik, stigao je na svojem putu u Udružene Države, sa svojom ženom u London, gdje je u jednom interview-u izjavio:

»Ne mogu da dovoljno živo skupim impresije, ali moj prvi dodir s Londonom dostatan je, za mene, seljaka po prirodi, da se osjetim veoma neznačnim. Koju li koncentraciju civilizacije pokazuje glavni grad Velike Britanije. I ako njegova snaga i moć djeluje vanredno, bilo bi ipak krivo držati, da je Eret Jisrael ili naš čedan položaj u toj zemlji neznačan pred ovom veličanstvenom pojmom ili mu smanjiti vrijednost, jer u onom, što pokazuje Eret Jisrael imade nešto naročito. I najsigurnije stvari, koje ondje zapažamo nose žig vječnosti. Pred neko 4000 godina udružilo se nekoliko siromašnih plemena i zapremilo maleni dio zemlje, siromašne i neznačne poput njih. Živeći siromašno i čedno okruženi ponosnim i moćnim narodima ipak su dali svijetu civilizaciju. Stvorili su jednu malu knjigu, koja sadržaje temelje etske i religiozne kulture svih naroda svijeta, a više od sviju, britanskoga naroda. I opet onih 40.000 Židova, što se vratise u Palestinu ostavivši progonstvo, nosi u sebi pozvanje, što živi u predodžbi velikoga dijela civilizovanoga svijeta. Malena zemlja i čedan narod! Samo na toj zemlji mogli su seljaci i pastiri da dižu svoj glas i da ugledaju put k vječnosti. Moje je čvrsto uvjerenje, da će se čuda, koja su se dva puta opetovala, desiti i treći put i da će ujedinjenje ovoga naroda s ovom zemljom urođiti preporodom za čitav svijet.

Sve što se radi u Palestini učvršćuje ovo moje uvjerenje. I najneznačniji rezultati dragi su mojemu srcu, jer su produkt nacionalne volje, jer su djela naših ruku. Nije teško hraniti

se plodovima tudiće civilizacije, ali je teško stvoriti novu civilizaciju, ostati uz nju i očuvati je od svake mrlje; stvoriti civilizaciju, koja će biti našom od najdubljega korijena do najviših grana.

Samo na vlastitom tlu i u vlastitoj zemlji mogao je židovski narod upoznati užitak, koji osjećaš, kad se služiš vlastitom stvaralačkom snagom. Put stvaranja je veoma trnovit i mučan, ali će nagrada biti neizmjerna.

Umjesto djela, koja nijesu očitovala nikakovih osebina, mi smo u Palestini stvorili djela, koja odaju židovsku osebinu. Iz ničesa stvoren je nov život. Bez modela, bez tipa utri su novi putevi.

Proglašujući povratak Židova u Palestinu genij Velike Britanije uzdigao se do posrednoga realizatora nauka biblije, s kojom je ona tako usko povezana. Ona je dokazala, da joj vidik seže u daleku budućnost, da je zapazila viziju velikih dogadjaja, što se kriju u tečaju vremena. Tko znade, ne će li ugovor između Velike Britanije i židovskoga naroda pridonijeti više civilizaciji od svih ugovora sklopiljenih u prošlosti; i tko da znade, kakav će biti rezultat toga ugovora sklopiljenoga između velikodušnoga i ponosnoga naroda i vječnoga naroda iz staroga vijeka!«

POJAČANA POTRAŽNJA USELJENIČKIH CERTIFIKATA.

Jerusalem, 2. februara. (PC) Palestinska Cijonistička Egzekutiva primila je od više imigracionih centara u inostranstvu brzojavne odgovore na svoj upit, koliko su certifikata ispunili na temelju kvote, koja im je bila doznačena. Odgovori pokazuju, da su u najviše slučajeva podijeljeni gotovo svi certifikati i da dalji imigranti, koji su već unesenii za iseljenje, čekaju na certifikate a kontu nove kvote, o kojoj se sada službeno raspravlja.

Varšavski Ured javlja, da će nakon podjele svih certifikata, koje je dobio, biti potrebno još kojih 1000 certifikata, kako bi se zadovoljili najnužniji zahtjevi. Palestinski Ured u Beču i Černovicama traže po 500, Kovno i Štete 200 certifikata; Amerika, Brazilija i Argentina traže po 50 certifikata.

Cijonist u Perziji traže 100 certifikata za ruske bijegunce, koji su, pokušavši da dodu u Palestinu, doprli do Perzije. Razne zemlje, među njima i Rusija, zatražile su, da im se odmah doznače dalji certifikati.

GOSPODARSKI POLOŽAJ U PALESTINI.

Jerusalem, 2. februara. (Posebni izvještaj A. T. J.) Trgovački bulletin palestinske vlade kaže o sadanjoj krizi, za koju mnogi misle, da je vrlo ostra i da bi mogla postati katastrofalnom: »Jasno je, da kriza dolazi samo od nestasice tekućega novca na ovdašnjemu tržištu. Za veliki broj novih useljenika sagradjene se u posljednjim godinama mnoge kuće, nastala je velika spekulacija zemljišta, uslijedile su velike kupnje poglavito gradjevnoga materijala. Sve to u razmjeru kratko vrijeme, tako da je sad nastala nestasica novca, koja je uzrok momentanoj krizi.«

RUTENBERG-DRUŠTVO DAJE 6% DIVIDENDE.

Jerusalem, 2. februara. (PC) Električko Društvo u Jafi zaključilo je na sjednici dioničara, koja se je nedavno održala pod predsjedanjem inž. Pinkasa Ruthenberg-a, da otpise potrebne iznose za kapital, amortizaciju itd. i da se podijeli dividenda od 6%.

»PROTOKOLI CIJONSKIH MUDRACA« PREVEDENI NA ARAPSKI.

Latinski patrijarha preporuča »Protokole«.

Jerusalem, 31. januara (ITA). Oficijelni organ latinskoga patrijarhe u Jerusolimu »Rakib Sion« preporuča u svom uvodniku, da se propagira i širi u Bajrutu (Sirijska) i arapski prijevod čuvene antisemitske knjige »Protokoli cijonskih mudraca«. Svaki Arapin, piše taj list, naročito svaki palestinski Arapin, mora da čita ovu knjigu, koja da otkriva »podsudske i zločinačke aspiracije Židova«.

Prenos zemnih ostataka Maksa Nordaua u Palestinu.

Paris, 2. februara (ITA). Gradonačelnik Tel Aviv-a g. Dizengov, javio je udovi i kćerima Maksa Nordaua, da je gradsko vijeće Tel Aviv zaključilo, da moćima velikoga cijonističkoga vodje posveti jednu grobnicu u Tel Avivu. Upitao je obitelj, da li je sporazumno s prenosom žare u Palestinu. Gdje Nordau javila je u svoje, kao i svojih kćeri ime, da ih zaključak gradskog vijeća Tel-Aviva veseli, jer misle, da nijedna zemlja svijeta ne će biti pokojniku tako laka, kao ona Palestine. Nadalje jejavila, da će obitelj pratiti žaru sa smrtnim ostacima Maksa Nordaua na putu u Palestinu.

Pregled

Situacija u Americi i put dra. Weizmanna. — Omladina i cijonistički pokret u nas.

Zagreb, 5. veljače.

Prema službenim obavijestima londonske Egzekutive spremi se predsjednik Svjetske Cijonističke Organizacije, dr. Hajim Weizmann, da doskora podje u Udružene Države Sjeverne Amerike. Polazi onamo da snagu svoje ličnosti i moći svoga prestiža, koji uživa medju velikim dijelom američkog židovstva uloži u rad, koji je sad već u tečaju: u akciji, koja ima da namakne potrebnu novac za Palestinu. Izgleda nam, da su ponajglavniji razlozi zašto dr. Weizmann nije već ranije bio otišao u Ameriku u sporu, što je nastao između Jointa i cijonista, a onda i u konfliktu, što se toliko žestoko razvio oko propovijedi rabi Stephen S. Wise-a. Nepročišćena situacija otešala je uopće rad u Americi, a naročito je u toj atmosferi žestoke diskusije, bilo teško službenoj Svjetskoj Cijonističkoj Organizaciji nastupiti i kao arbiter, jer ona dakako mora da čuva prioritet palestinske ideje, a mora sa druge strane, s vanredno mnogo opreza i sa dovoljno rezerviranosti istupati prema projektima, koje stavlja na bunjan Sovjetska Rusija, u kojoj je cijonizam izložen progonu državne vlasti i komunističke stranke. I arbitarna uloga bila je tu dovoljno otešana, a prosti je bilo nemoguće, da se dr. Weizmann, kao provodnik politike suradnjivanja s necijonistima u svojstvu predsjednika Svjetske Cijonističke Organizacije staviti na čelo rada, koji bez sumnje konkurira akciji Jointa i to u času, kad je konflikt u Americi bio oštar. Bilo je zbog toga najspretnije, da akciju američkih cijonista, drajv Udruženih Palestinskih Fondova, potpmogne manje eksponirana i opredijeljena ličnost g. Nahuma Sokolova.

Konflikt, koji je nastao oko propovijedi rabi Stephen S. Wise-a, u cijonističkim je redovima učinio mučan dojam, koji su pojačavali iskazi Keren Hajesoda, što su pokazivali znatan nedostatak prihoda. Vijesti iz Amerike javljaju sad, da je taj konflikt riješen, i da se akcija za namaknuće novca za potrebe Palestine vrši s mnogo oduševljenja i s lijepim uspjesima. Sad, kad se situacija pročistila, i kad je oslabio raniji animozitet obzirom na akciju Joint Distribution Committee-a, počiće dr. Weizmann u Ameriku. Radoznalo očekuje sav cijonistički svijet, koje će plodove za politiku proširenja Jewish Agency donijeti Weizmannov boravak u Americi. Vjerujemo u prestiž ličnosti dr. Weizmanna i kod ljudi oko Louis Marshalla, pa se nadamo, da će njegov put u Ameriku doskora pokazati blagotvoran rezultat.

Pitanje proširenja Jewish Agency na jedno je vrijeme bilo bačeno u pozadinu. U Americi prihvaćeni i formulirani planovi o Investment Corporation i konstitucija proširene Jewish Agency nisu ostvareni krivnjom novo nadošloga polurealnoga fantoma o Krimu i nešto nastranom preusko zasnovanom orientacijom Jointa u pitanju pomoći oskudnjim i bijednim židovskim masama.

Ovo i suviše mnogo diskutovano pitanje proširenja Jewish Agency postaje danas opet aktuelni.

Dr. Weizmann dat će akciji Udruženih Palestinskih Fondova novi impulz. G. Nahum Sokolov moći će da podje u Južnu Afriku, da ojača rad za Keren Hajesod, koji je ondje oslabio. Južna Afrika imala je ranije veliki udio u prinosima za K. H., ali je u zadnje vrijeme nazadovala u tom pogledu. Put Sokolova u ovu bogatu zemlju ima to da popravi.

Tako postoji mnogo nade, da će prihodi Keren Hajesoda, koji su sve od kongresa do danas znatno podbacivali, porasti kako valja i da će nestati poremećenja u budžetu za izgradnju Palestine.

Ljetos se u cijonizmu naše zemlje desilo nešto veoma značajno. Omladina je kao cjelina istupila na Saveznom Vijeću Saveza Cijonista i odaslala

svoju dosta jaku grupu u vodstvo Saveza. Ovaj je dogadjaj mnogo bilježen i komentarisan. Nekolicina mlađih cijonista izraslih iz Saveza Žid. Oml. Udrženja preuzeo je na se oveći dio rada u vodstvu Saveza Cijonista. Jedni su od te nekolicine u posljednje vrijeme bili u slabijem kontaktu sa omladinskim životom uopće, dok je drugi dio prešao u vodstvo Saveza ravno iz središta omladinskog rada. Danas se može konstatovati, da je ovaj čin denio štete omladinskom Savezu, a nije donio ono potaknutje, o kojem se govorilo. Nije se, barem prema vidi, desilo mnogo više, nego jednostavna zamjena starijih radnih snaga s mlađima i svježnjima.

Za omladinu nije još bio dozrio čas, da se angažira u vodstvu Saveza Cijonista, to manje, što se baš u posljednje vrijeme tek počinju da dijele u omladini dva tabora: jedan je posve, svjesno, palestinocentrički, a drugi, koji još nije iskristalizovan, idejno neizgradjen kao skupina, udara nehotice smjerom rada u galutu.

Principijelno može da nam bude jasno, da mlađi naraštajevi moraju da učine ono, što ne mogu ili neće da izvrše ljudi iz kategorije tako zvanih starijih. Stvarno je tako, da nema omladine kao skupine, što se idejno i praktički, (svjesno dakako) spremi za rad u galutu.

Poznato je, da u današnjem aktivnom židovskom omladinskom pokretu u čitavoj Evropi vrijedi, kao osnovni princip: orientacija prema Palestini — u radikalnijoj mjeri dakle priprava za Palestinu. Sve ostalo je sekundarno. Snatrenje se omladine, kad ga uopće ima, diže u daleke sfere sveljedstva, a sav je njezin smisao uperen na ostvarenje. Danas ne može omladinu ispuniti i zadovoljiti neodređeni stam cijonizam, a kamo li će svoj skupni život staviti pod barjak rada u galutu. I u našoj omladini ima dvije skupine: jedna je radikalna i puna života, a druga je u svojoj cijelosti slabija, razvodnjena i neodredjena, u kojoj tek pojedinci nastupaju kao vrijedni radnici i cijonisti s punim osjećajem odgovornosti. Idejno bogat život, za kojim omladina, ako je vrijedna, teži, ne može se kod cijonističke omladine zamisliti bez zahtjeva, da se svaki pojedinac orientira prema Palestini. Proklamacija priprave za rad u galutu među omladinom nosi u sebi unaprijed oznaku kompromiserstva i osrednjosti.

Prije rata se to nije tako opažalo. A golema i razorna pauza u cijonističkom radu, prouzrokovana ratom, učinila je, da si tadašnja cijonistička garda naša nije odgojila podmladak, koji će moći da očuva kontinuitet sa nastajnim generacijama. Danas je diskrepanca između »starih i mlađih« veoma velika. Nju je teško prebroditi. Varaju se oni, koji misle, da će se u nas prelazom omladine ili bolje reći omladina u vodstvo Saveza Cijonista desiti snažan preokret. Bit će, možda, pojačanoga intenziteta u radu, ali to nije ono, o čemu se ovdje radi. Cijonizam Ah-dut Hacofima ne će preporoditi cijonizam naših Mjesnih Organizacija. Tu treba odozgo potjerati intezitetom svega cijonističkoga života u nas.

Kad bi u redovima cijonizma bilo više idejnoga života, kad se ne bi u omladini uz riječ »galuški rad« nužno moralno pomicati jedino na razne i periodične akcije, a idejnim radom nehotice posmatrati samo duhovnu pripravu za Palestinu i upoznavanje palestinskih problema, jamačno bi se mnogo snaga današnje omladine, koja se uz dane prilike sve više gubi u držemežu provincijalnoga života navrnila onamo, gdje je potrebno.

U našimade ličnosti koje bi duhovnom svojom snagom mogle da u pokret unesu život i idejnu intenzivnost. One su zvane da to učine.

O načinu, kojim će se moći da odgoje naraštajevi za rad ovdje, o ulozi vodećih ličnosti u našem pokretu valja da se do zgode kaže štograd detaljnije.

J. R.

60% židovskih učenika u Homelu bolesno zbog nedovoljne prehrane.

Moskva, 2. februara. (ATJ). Fizičko stanje židovske djece je mnogo gore nego stanje ruske i poljske djece — kaže izvještaj zdravstvene komisije, koja je istraživala zdravstveno stanje 1500 školske djece u Homelu u Bijeloj Rusiji. Samo 31% dece pronadeno je zdravima; ostalih 69% boluje od raznih bolesti. 21% boluje na plućima, 19.4% na bolestima krvi, a 49.4% od slabokrvnosti.

Komisija ističe u svom izvještaju, da je jedini razlog lošega zdravstvenoga stanja te djece u nevaljaloj prehrani, koje vladaju u školama.

KONFERENCA ČEHOSLOVAČKOGA KEREN HAJESODA U MORAVSKOJ OSTRAVI.

Sir Wyndham Deedes na konferenci.

Dne 24. januara započela je druga konferenca Keren Hajesoda za Čehoslovačku. U velikoj dvorani okupilo se oko 100 ljudi. Predsjedatelj je na češkom jeziku pozdravio sve posne gospode, a naročito sir Wyndham Deedes, prijašnjeg vrhovnoga sekretara palestinske vlade pod upravom s.r. Herberta Samuela. U ime Glavnoga Ureda Keren Hajesoda i Egzekutive iz Londona prisustvovao je konferenciji g. Leo Herrmann, a bio je nazoran i potpredsjednik Cijonističke Organizacije u Južnoj Africi g. Bencion Hersch.

Sir Wyndham Deedes, burno pozdravljen održao je na engleskom jeziku jednosatan govor o židovstvu. Sir Deedes je istaknuo paralelu između engleskoga naroda što se kreće cijelim svijetom i Židova, što 2000 godina lutaju bez kućista, za čežnju kojih obzvom na mirnu, vlastitu domaju ne može nitko imati boljega shvatanja, nego Englez, što radi i boravi u dačkim krajevima, pa pozdravlja duh svoje domovine, kad vraćajući se kući spazi vaspene pećine Dover-a.

Nakon što je govor sir Wyndham Deedes bio preveden na njemački, zahvalio se govorniku prof. Artur Freud, a iza toga zaključena je svečana sjednica.

Na poslijepodnevnoj sjednici, koja je trajala 4 sata, održao je ponajprije sir Deedes stvaran referat o britanskoj politici u Palestini, a iza toga konferirao je o radu za Keren Hajesod. Nakon što su prihvaćene rezolucije o radu u Čehoslovačkoj za izgradnju Palestine izrazila je konferencija hvalu sir Wyndham Deedes-u i ostalim gostima i odasla pozdravni brzojav dr. Weizmannu. Na kraju je izabrana centralna komisija Keren Hajesoda za čitavu Čehoslovačku, a iza toga je uz pjevanje Hatikve završena konferencija.

*

U petak, dne 22. januara boravio je sir Wyndham Deedes u Pragu kao gost britanskoga poslanika, koji je njemu u čast priredio svečani lunch, kojemu su prisustvovali razne uvažene židovske i nežidovske ličnosti. Sir Deedes govorio je o važnosti židovskoga rada oko izgradnje Palestine i o uspešnoj upravi Palestine. Naročito je naglasio dalekosežan utjecaj, koji vrši rad u Palestini na sve židovstvo.

*

Čehoslovački »Pressbureau« javlja, da je bivši vrhovni sekretar palestinske vlade sir Weendham Deedes zajedno sa generalnim sekretarom Keren Hajesoda g. Leonom Herrmannom posjetio čehoslovačkoga ministra izvanjih poslova, dr. Edwarda Beneša, s kojima je govorio o socijalnim institucijama i o cijonizmu. Dr. Beneš je izjavio, da cijonistički pokret uživa njegovu potpunu simpatiju i simpatiju predsjednika republike.

*

Sir Wyndham Deedes bio je glavnim sekretarom palestinske vlade pod upravom sir Herberta Samuela. Glavni sekretar je desna ruka Vrhovnoga Komesara, on je i ministar unutarnjih djelova, zastupa Vrhovnoga Komesara, kad god je taj sprječen i zapravo je duša uprave. Sir Weendham, savjentički upravni činovnik i odlični poznavalac pričika na Blizom Istoku, iskreni je prijatelj cijonističke stvari. Konceptacija njezina o cijonizmu nije filantropska ili materijalistička, nego je izgradjena u duhu Ahad Haama o kulturnoj sadržini i vrijednosti cijonizma. Sad boravi sir Weendham Deedes stalno u Londonu, gdje se nije nastanio na ubavom posjedu u predgradju nego u East End-u, četvrti siromaha, gdje se bavi socijalnim i karijativnim radom. Na poziv čehoslovačkih cijonista, da prisustvuje konferenci Keren Hajesoda u Moravskoj Ostrvi, spremno se je odazvao, jer se iskreno zalaže za uspjeh palestinske izgradnje.

ICA I ŽIDOVSKA EMIGRACIJA.

Paris, 1. februara. (ITA). Židovska telegrafska agencija nedavno je objavila izvještaj o konferenciji štampe Emigracijskog direktora (Emigracioni direktorij) u Berlinu. U toku konferencije saopćio je jedan govornik, da ICA, koja je prošlih godina uradila mnogo za emigraciju, sada sve svoje sile koncentriira na kolonizacijski rad.

Nasuprot tome drži vodstvo ICA potrebnim saopćiti, da se nikada nije prestala baviti problemima židovske emigracije. Kao prije tako i sada obraća svoju pažnju svim poslovima emigracije.

Dosta je upozoriti na to, da je u prošlim godinama dobilo vodstvo ICA privilegij za useljivanje židovskih emigranata u Argentinu i Braziliju. Jednako je kanadski komite ICA proveo, da se rođaci Židova, koji u Kanadi stanuju smiju useljati u tu zemlju. ICA pomaže moralno i materijalno one komiteje u Argentini i u Braziliji, pa i u Evropi, koji je počinju u radu za smještavanje emigranata.

ICA se, pošto se pobrinula da na svoj trošak smjesti 20 hiljada bjegunaca, složila sa ujedinjenim evakuacionim odborom, te daje velike sume za pokriće izdataka toga odbora.

Židovi kod kineske istočne željeznice.

Paris, 1. februara. (ITA). U godinama 1918 do 1924, kad je kineska istočna željeznicu, koja je sada uzrokom sporazuma između Kine i Sovjetske Rusije, bila većinom pod vodstvom carističkih činovnika i časnika, bili su svi Židovi iz uprave odstranjeni, a židovski se radnici nisu nikada uposlivani. Kad je pak temeljem rusko-kineskog sporazuma od 3. oktobra 1924. sama ruska vlast preuzeila upravu željeznicu, počelo se time, da su otpušteni židovski namještenici primljeni opet na rad. Isto se tako opet uposluju Židovi u radionicama, a i medicinski se personal upotpunjio uvrštenjem Židova. Sada ima nekoliko stotina Židova, djejomice u vodećim mjestima, uposleno kod željeznicu.

INTERNATIONALE HEBREW CHRISTIAN ALLIANCE I CIJONIZAM.

London, 1. februara. (ITA). Na jednoj konferenci u Londonu u septembru 1925. osnovana »Internationale Hebrew Christian Alliance«, internacionalno udruženje krštenih Židova, upravo oglašuje svoje statute, u kojima se ciljevi Alliance ovako fiksiraju: promicanje prijateljskoga duha medju Židovima i kršćanima cijelog svijeta i podizanjem lokalnih udruženja; potpomaganje duševnoga razvitka i dobrog stanja obraćenih Židova, koji treba da budu svjedoci kršćanstva u Izraelu; interpretacija židovskog duha u kršćanskim i kršćanskim učenjima, koji hoće da suraduju u cijonizmu, da dodu do ravno-pravnosti i to temeljem Balfourove deklaracije, koja vrijedi za židovsku naciju, a za nežidovsku religiju; židovski se kršćani identificiraju sa židovskim narodom i potpomaže ih se svagdje u njihovim pravima, gdje im se ova uskraćuju; protiv antisemitskog duha ima se svagdje protestovati. A da i nije misionarsko udruženje, glasi dalje u statutu, ipak će Internacionala židovska kršćanska aliansa potpomagati sva napreza da se židovski narod privede evandjelju. Centralni je biro Alijanse u Londonu.

NJEMAČKI ULTRA-NACIONALISTI PROTIV ISTOČNIH ŽIDOVA.

Berlin, 2. februara (ITA). Za vrijeme debate u Reichstagu o votumu povjerenja drugome Lutherovom kabinetu, izjavio je nacionalistički (felkištički) poslanik Henning medju ostalim: »Predlažemo, da se useljenim istočnim Židovima i uopće svima, koji su se obogatili za inflacije bezodstetno oduzme imetak. Socijalni su se demokrati pokazali najnesocijalijim od svih stranaka. Medju radništvom se sve više širi spoznaja te činjenice. Sada dolazi teren za nacionalistički pokret.«

Na koncu je Henning počeo da napada vladu Lutherovu, ružnim i pogrdnim riječima tako, da ga je predsjednik morao isključiti sa sjednice.

ANTISEMITSKA INTERNACIONALA.

Bukarešta, 3. februara (ITA). Vodja rumunjskih antisemita i fašista prof. Cuza, za kojega se govoriti, da je bio u vezi sa budimpeštanskim krivotvoriteljima novčanica, izjavio je u listu »Curantul«: »Slažem se s mojim prijateljima u inostranstvu, da se antisemitski pokret mora internacionano izgraditi. Ne niječem vezu s magarskim rasistima, naročito s Eckhardtom. Mi smo u frontu protiv Židova čitavoga svijeta. Novi svijet nastaje, koji mi pozdravljam od svega srca.«

U BUKAREŠTU SE NASTAVLJAJU NAPADAJI NA ŽIDOVSKE STUDENTE.

Beč, 3. februara (Posebni izvještaj ATJ). Ovamo su prispele vijesti o protužidovskom pokretu na sveučilištu u Bukareštu, prema kojima su židovski studenti ponovno bili nemilo zlostavljeni, što je urođilo posljedicom da nijedan židovski student ne polazi na sveučilište. Opasno je po svakog židovskog studenta doći u zgradu univerze. Židovski student, imenom Weintraub opasno je ranjen.

SITUACIJA U MADJARSKOJ.

Budimpešta, 2. februara. (Posebni izvještaj ATJ). Poslanik Gömbös, predsjednik rasista govorio je na banketu rasističke stranke, da vrlo žali, što ga je dosad bolest sprječavala, da se aktivno bori protiv sadašnjega nastojanja Židova, da se prisvajaju prava u Madjarskoj izrabljujući aferu krivotvorena banknota. »Sad, kad sam ozdravio«, rekao je, »učiniti ću sve, što ću moći, da suzbijem ovu židovsku agresivnost.«

U jednom interview-u, što ga je dao Gömbös jednom predstavniku štampe, rekao je: »Demokratske stranke, iz kojih se kriju sami Židovi, drže, da će se jednoga dana dobiti vlasti. Misle, da im je put sada otvoren, ali držim, da se varaju. Ako bih se uostalom prevario, moja stranka i ja znat ćemo, što treba uraditi.«

Židovski emigranti u Kini.

Harbin (ATJ Posebni izvještaj). 529 emigranata iz Sovjetske Rusije upisalo se tečajem godine 1925. u ovdašnjem uredu društva HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society). Od ostalih 900 emigranata, što su se već ranije dali unijeti u evidenciju tog ureda, 388 našlo je neku zaradu i uživjelo se u lokalne prilike tako, te je napustilo svaku ideju daljeg migriranja.

Medutim novi useljenici nalaze ovdašnje prilike veoma teškima. Za njih ne postoji nikakova mogućnost da nadju kakovu zaradu i većina od njih je prisiljena da dalje nastavi svoju emigraciju. Židovska pučanstvo u Harbinu je uzbudjeno zbog odluke HIAS-a da obustavi svoje djelovanje u inozemstvu.

Egipat priznaje položaj Velike Britanije u Palestini.

Kairo, 2. februara. (Havas) Egipatski ministarski savjet ratificirao je notu, kojom se priznaje položaj Velike Britanije u Palestini i Iraku uz priuzdržaj prava Egipćana u tim zemljama te definitičnog uredjenja granica između Egipta i Palestine.

Broj ulica u Tel Avivu.

Jerusalem, 2. februara. (PC) Najnovija karta gradske uprave u Tel Avivu pokazuje, da u Tel Avivu ima stoosdeset i jedno ime ulica. Ulice nose imena izraelitskih junaka, proroka, učenjaka talmudske periode, pjesnika i književnika u srednjem vijeku, cijonističkih vodja i istaknutih židovskih autora sadašnjosti, pa imena gradova, kolonija, brda i rijeka u Palestini.

Keren Hajesod i izgradnja gradova

Opće je poznato, da Keren Hajesod omogućuje i pomaže poljoprivrednu kolonizaciju u Palestini i to kolonizaciju srednjega stalaža i radništva i da je on institucija, koja u glavnom snosi sve troškove za uzdržavanje hebrejskoga školstva, mnogostranoga područja zdravstva, vrši dakle radove, koji služe dobru palestinsku pučanstvu.

Manje je poznato koliko mnogo i kako Keren Hajesod pomaže izgradnju židovskih gradova, u kojima imade velikog učešća i privatni kapital, koji je naročito u posljednjoj godini priticao u Zemlju u lijepoj mjeri. Jedan od putova ovoga pomaganja izgradnje je podizanje cesta. K tome pogonske snage za Tel Aviv, Hajfu i Tiberias po Ruthenbergerne Banke Keren Hajesoda, dvođenje električne rasvjete i pogonske snage za Tel Aviv, Hajfu i Tiberias po Ruthenbergerovom društvu, u kojem je Keren Hajesod zastupan velikim udjelom, mnogi zajmovi obrtnicima i izobrazba stručnoga radništva velikim udjelom Keren Hajesoda kod gradjevne kooperativne Solel Bone. Tako služi i ovdje novac Keren Hajesoda čitavom jišvu i svim njegovim klasama.

Ali jedna od glavnih pretpostavki nastajanju i izgradnji židovskih gradova je izgradnja cesta i dovoznih putova do njih, što omogućuje prometnu vezu sa ostalim dijelovima grada, i cesta, koje unutar samih židovskih gradova i gradskih dijelova otvaraju prometu i gradnji nov teren. Pomoću ovakvih zajmova za izgradnju cesta, koji su sami u vremenu od četiri godine iznosili 31.730 funti, nastale su oko Tel Aviv, Jerusolima, Hajfe i Tiberiasa, nove lijepe židovske četvrti sa ukusnim kućama i vrtovima i nove trgovачke četvrti, a u isto vrijeme služili su ti radovi u doba nezaposlenosti za produktivno uposlivljanje obilne radne snage. Ove je zajmove davao Radni Odio Cijonističke Egzekutive i to obično pod uvjetom, da stanovnici novih četvrti, koji većinom raspolažu s nešto novaca snose dio troškova oko izgradnju cesta. Obično je bivalo, da su zajmovi Keren Hajesoda pokrili troškove samoga rada, a stanovnici četvrti namaknuli troškove za materijal. Tako su nastale i nove četvrti u Jerusolimu, koje se gotovo sve protežu jugozapadnom stranom, od Talpiota na jugu grada, na putu u Betlehem preko Rehavija-četvrti kod samostana Ratisbone do Bet Hakerema na zapadu grada u blizini ceste, koja vodi u Jafu. Planirane su već nove četvrti, koje će spajati Rehaviju sa Bet Hakerem-om tako, da će doskor na jugozapadnoj strani okružiti Jerusolim obrub lijehip i zdravih vrtnih gradova. Gradnja kuća je u Jerusolimu skuplja nego u Tel Avivu, ali su zato kuće u Jerusolimu, koje su gradjene od jerusolimskoga kamena počesto ljepe.

Bet Hakerem, koji je osnovan pred tri godine, mogao se je izgraditi samo pomoći tog, što je Keren Hajesod izgradio ceste. Područje Bet Hakerema iznosi 300 dunama i tu treba da se s vremenom podigne 150 kuća tako, da će svaka kuća imati nešto oko 2 dunama zemljišta za vrt; i danas, gdje ima samo 62 kuće zapaža se buduće lice ove četvrti, koja se kao i gotovo svi gradovi i kolonije u Palestini gradi prema planu arhitekta Richarda Kaufmanna. Bet Hakerem dobio je od Keren Hajesoda zajam od 2600 funti za gradnju cesta i 1130 funti za planiranu gradilišta. Oko Bet Hakerema nastaju već sada dvije nove četvrti, Šunat Montefiore, gdje su perzijski Židovi kupili 100 dunama gradilišta, na kojima će sagraditi 100 kuća i Bajit V'gan, gdje će se na terenu od 500 dunama sagraditi 500 kuća. Gradnja cesta u ovim novim četvrtima počela je prošle godine i Šunat Montefiore dobila je u tu svrhu zajam od 100 funti.

Kazalište

Turneja moskovskoga hebrejskog teatra »Habima«, Moskva, 30. januara (ATJ). Čuveni moskovski hebrejski teatar »Habima«, polazi danas na svoju veliku turneju po Evropi. Zadržat će se kraće vrijeme u Engleskoj, a onda će po svoj prilici poći i u Ameriku. Turneja će biti ovim redom: Letonska, Litva, Poljska, Njemačka (Berlin), Holandija, Francuska i Engleska, a ako prilike dopuste poći će »Habima« takodjer i u Udržene Države. U kazalištima u Rigi i u Kovnu već su sva sjedala za predstave »Habime« rasprodana, a drži se općenito, da će se trupa u ovim gradovima dulje zadržati, nego što je ranije namjeravala. U Rigi igrat će »Habima« u velikoj »Narodnoj Operi«; to će biti prvi puta, što će jedna židovska trupa nastupiti u ovom kazalištu. Budući da se ovdje radi o kazalištu, koje subvencionira sovjetska država, prisustvovat će predstavama sovjetska ambasada.

»Habima« bit će izvan Rusije čitavu godinu dana, »ali da Moska ne ostane sasvim bez nas«, rekao je ravnatelj »Habime«, Cemah izvjestitelju ATJ, »ostavljamo joj ovdje naše učenike, grupu od dvadeset članova, koja će izvoditi predstave poput nas. Ovo je prva turneja »Habime« u inostranstvo. Mi se ne ćemo zadržavati samo u glavnim gradovima, nego ćemo takodjer posjećivati velike židovske centre po provinciji. Hoćemo da pokažemo, što je »Habima« mogla da uradi u sve vrijeme, za koje je bila rastavljena od židovskih masa. »Habima« se nije dala zaraziti bolesku emigracije; ostala je u Moskvi u najtežim danima i nastavivši svoj rad širila plodno sjeće kazališne umjetnosti.«

Gospodin Cemah je dalje saopšio, da će trupa eventualno poći u Palestinu, ali nije rekao, kada bi to moglo da bude. Postoji ideja, da moskovska »Habima« stvari u Jerusolimu hebrejski teatar.

Anskijev »Dybuk« u Berlinu.

U berlinskom »Kleinen Theater« daje se čuveno Anskijev djelo »Dybuk« na njemačkom jeziku. Iako je, kako berlinske novinejavljaju, njemački prijevod ove izvedbe slab, ipak je prikazivanje veoma uspjelo. Tom prilikom podsjećaju berlinske novine na vanrednu igru »Dybuka«, što je pred nekoliko godina u Berlinu izvadjala s mnogo

Na centralnoj točci leži Rehavija, područje od 125 dunama, na kojemu se imade sagraditi 125 kuća, od kojih se 45 već grade. Za gradnju cesta dobila je Rehavija od Keren Hajesoda zajam od 1700 funti a i sama je svojevremeno odredila da dade jednaku svotu. Radovi oko gradnje i uređenja cesta bit će dovršeni ove zime i zbog blizoga svog položaja do King George Avenue, najvažnije prometne žile jerusalimske, koja vodi od židovske četvrti Zihron Moše pored Bezaleta do stanice, imat će Rehavija veliku budućnost. K ovim četvrtima pridolaze još na južnom kraju Talpiot, na uzvisini, sa koje puca vanredan vidik do Mrtvoga Mora i brda Moabske, po četvrt Romema, gdje putnike što dolaze od Jafe, pozdravljuju prve kuće drevnoga grada.

Sjeverno od Jerusalima na cesti Nablus nalazi se naselje mizrahističkih gradjana iz Jerusalima, Neve Jakob ili Kfar Ivri. Kupili su ovdje područje od 1000 dunama, gdje se imadu naseliti 200 porodica. Veliki dio ovih naseljenika bavit će se produkcijom mlijeka i mliječnih proizvoda. Dosada je izgradjeno kojih 20 kuća i Keren Hajesod dao je 1000 funti zajma za gradnju cesta.

Intenzivnija je dakako gradjevna djelatnost u Tel Avivu. Velika struja novih useljenika slila se je ovamo i naokolo Tel Aviva, naročito uz cestu, koja vodi u Petah Tikvu, nastaju neprestano nova židovska naselja i predgradja. Tel Aviv bi se doskora imao protegnuti sve do Audje. Uslijed jake imigracije i sezonskoga karaktera gradjevnosti pojavlja se u Tel Avivu periodički nezaposlenost i tu baš Keren Hajesod sa svojim zajmovima za gradnju cesta smanjuje znatno mjeru nezaposlenosti. Do sada je Keren Hajesod u tu svrhu dao Tel Avivu zajam od 9000 funti, od toga 1500 funti za novu gradsku četvrt, Tel Nordau, koja se proteže uz morski žal. I upravo je u Tel Avivu Hipotekarna Banka Keren Hajesoda razvila svoju naročitu i veoma korisnu djelatnost. Živilja je gradjevna djelatnost Keren Hajesoda u novim vrtnim gradovima, što leže između Tel Aviva i Petah Tikve. U Ramu Gan treba da se izgradi 270 kuća na području od 1500 dunama. Tu je Keren Hajesod pozajmio 1500 funti za izgradnju ceste, koja ima da bude duga 2 kilometra. Dosada je izgradjeno 50 kuća i 60 provizornih baraka. U blizini Ramat Gana leži Šunat Borohov posve izgradjena hipotekarnim zajmovima Keren Hajesoda na području od 300 dunama. Stanovnici Šunat Borohova su radnici, koji polaze na rad u Tel Aviv, ali koji usto u Šunat Borohovu obraduju svoje vrtove. U ovom naselju, koje je dobio 2350 funti zajma sagradjeno je već 70 kuća. Jednako je važno izgradjivanje židovskih kolonija oko Tel Aviva, koje imadu neposrednu vezu s ovim centrom židovske kolonizacije. Garancijom Keren Hajesoda mogla je vlasti dobiti potreban zajam Jewish Colonial Trusta, da sagradi cestu iz Rišon le Cijona preko Nes Cijona do Rehobota, koja treba da bude početkom velike ceste, što će preko Hedere i Ber Tovije vezati Tel Aviv sa Gazom i tako dalje podići gospodarsku važnost Tel Aviva.

Židovska gradjevna djelatnost u Hajfi naročito je porasla u posljednjim godinama, pa će jamačno u skoroj budućnosti znatno ojačati osnutkom industrija u zalivu Hajfe i izgradnjom velike luke. Najvažnije židovske četvrti oko Hajfe su Hadar Hakarmel na obronku Karmela u blizini tehnike, Neve Šaanan i Bat Galim. Hadar Hakarmel imade zbog svoga odličnog položaja veliku budućnost. Naprotiv se teško razvija Neve Šaanan, koji leži na dvije uzvisine uz obronak Karmela na južnoj strani. Ovo se naselje zasada nalazi nešto predaleko od gradskog centra, pa bi izgradnja dobre ceste do grada bila vanredno važna. Stanovnici Neve Šaanana dobit će zbog toga od Keren Hajesoda zajam od 2800 funti za izgradnju nove ceste. Položaj ove nove četvrti po-



KUNEROL

100% čiste masti od kokosovih oraha, zajamčeno čisto i higijenski.

Dobiva se opet u svim trgovinam

živežnom robom

Zastupnik i skladiste:

NORBERT WEISS, ZAGREB

BERISLAVIČEVA UL. 8

Telefon 7-33. Brzjavlji: NORBERTIS

boljšao se je time, što se u njenoj blizini nalazi rumunjska židovska udruga »Sir Herbert Samuel«, koja je ovdje kupila zemljište, da se na njemu naseli. Ova je udruga dobila od Keren Hajesoda 2000 funti zajma za izgradnju ceste, a isto je toliku svotu i sama odredila u tu svrhu. Ove zime počet će se graditi Bat Galim, koja se nalazi podno Karmela uz morski žal, obećaje, da će se brzo razviti.

Tako vidimo kako Keren Hajesod i na ovaj nedovoljno zapaženi način pomaže razvitak židovskih gradova i novoga gradjanstva. (Ziko).

Predavanje čuvenoga njemačkog učenjaka na jerusalimskoj univerziteti.

Poznati njemački učenjak, profesor za historiju staroga vijeka na sveučilištu u Berlinu, dr. Eduard Meyer, održao je dne 18. januara na hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu predavanje »O tradicijama pripovijesti i počecima Izraelske povijesti«. Predavanje je dr. Josef Klausner preveo slušateljima na hebrejski.

Professor Eduard Meyer, koji je sada star preko 70 godina, poznat je u naučenjačkom svijetu naročito po svojim čuvenim djelima: »Die Geschicht des Altertums« i »Ursprung und Anfänge des Christentums«.

franka 1,25. Može se nabaviti kod: Librairie Payot & Cie., Geneve, Švicarska. Kod te se knjižare mogu nabaviti i sva ostala izdanja Saveza Naroda. U narudžbi valja naznačiti brojčanu signaturu naručenoga izdanja, kako je gore navedeno.

Izvještaj Egzekutive 14. kongresa.

Ovaj izvještaj, koji obiluje vanredno bogatim materijalom o svim područjima cijon. rada, te obasije oko 400 stranica, može se nabaviti preko uredništva »Židova« uz cijenu od 2 engl. šilinga. Svatko, tko želi, da upozna tačne podatke o cijonističkom pokretu u posljednje dvije godine i o radu, što se u to vrijeme obavio u Palestinu, treba da se posluži tom knjigom.

Knjiga o židovskom pravu.

Hevrat Hamišpat haivri (Society of Jewish Jurisprudence) — Društvo za židovsku pravnu znanost u Jerusalimu izdalo je pred nekoliko dana pod imenom Hamišpat haivri (Židovsko pravo) knjigu sa člancima o židovskoj pravnoj znanosti. Vanredno interesantna knjiga imade pored ostalih i ove naročitog spomena vrijedne članke: C. H. Tschernowitz: K povijesti židovskoga prava; dr. Š. Eisenstadt-Barsilaj: Počeci internacionalnih pravnih odnosa židovskoga naroda; N. Bentwich, Priznanje židovskoga prava u palestinskom ustavu; G. Frumkin, Pozitivno pravo u Palestinu; P. Dickstein, židovsko pravo mira. (Ziko).

Monografija o Martinu Buberu.

Pre kraće vrijeme izašla je u Rüten - Leoning - Verlagu, Frankfurt a. M. monografija Wilhelma Michelat: »Martin Buber, Sein Gang in die Wirklichkeit«. Cijena 1 M.

Biblia u Sovjetskoj Rusiji.

Kako javlja Amerikansko Biblijko Društvo, Sovjetska je Rusija, koja je u zadnjih 5 godina zabranjivala uvoz biblija u Rusiju, podijelila državnim štamparijama u Moskvi i Lenjinogradu dozvolu za štampanje oveće naklade biblije.

uspjeha židovska kazališna trupa »Wilnaer Truppe«. Izvanredne izvedbe »Dybuka« po »Wilnaer Truppe« posjećivali su u svoje vrijeme prvi berlinski glumci i režiseri, medju njima i Reinhardt.

Židovsko kazalište u Lavovu zatvoreno.

(W. Mgzt.) Zbog teške gospodarske krize moralno se zatvoriti židovsko kazalište, koje postoji već 40 godina.

Židovski teatar u Lavovu osnovao je g. 1886. Gimbel. Medju prvim režiserima toga kazališta bio je i židovski pučki pjesnik Abraham Goldfaden.

U posljednje vrijeme moralno je ravnateljstvo kazališta često restringirati broj glumaca i osoblja. Mnogi talentovani glumci bili su otišli u Ameriku. Na kraju je ravnateljstvo moralno kazalište predati glumcima, koji su ga socijalizirali. Unatoč tome nije se kazalište moglo gospodarski održati.

Državna subvencija za židovski teatar u Rigi.

Budžetni odbor letonskoga sabora odlučio je da dade državnu subvenciju i teatrima narodnih manjina. Ruski, njemački i židovski teatar dobit će godišnju subvenciju od 30.000 leti.

Književne bilješke

Izvještaj o raspravama sedme sesije stalne Mandatarne Komisije Saveza Naroda.

Sekretarijat Saveza Naroda izdao je pred kratko vrijeđne izvještaj o raspravama posljednje sesije stalne Mandatarne Komisije. Izvještaj ima 220 stranica. Od toga je više nego 60 stranica posvećeno Palestine. (Rasprava o godišnjem izvještaju britanske vlade za god. 1924., o memorandumima i raznim peticijama, što se tiču Palestine, pa prema tome i o memorandumu Cijonističke Organizacije zajedno s napomenama mandatarne vlasti).

Napomene odbora o izvještajima mandatarne vlasti i o stiglim peticijama i memorandumima, mogu se dobiti kao posebna knjižica, a pod oznakom C. 649. M. 238. 1925. VI. Čitav izvještaj o raspravama nosi oznaku C. 648. M. 237. 1925. VI.

Izvještaj o raspravama može se dobiti uz cijenu od 9. Švicarskih ili 27 francuskih franaka. Knjižica sa napomenama odbora o izvještajima stoji pola švic. franka odnosno franc.

Iz štampe

U br. 3. god. X. od 1. februara o. g. ugledne zagrebačke revije »Jugoslavenska Njiva« osvrće se g. Milan Radeka (Karlovac) u ovećem članku pod naslovom »Knjiga biblijskoga naroda na Jevrejski Almanah«, koji je izdao Savez Rabina u Kralj. SHS. Gosp. Radeka počinje svoj prikaz ovako:

»Mi poznamo Jevreje ili Židove ili, službeno, Izraeličane (ne Čivite!) samo kao poslovan narod, koji špekulira, trguje i profitira. O kulturnom, religioznom i porodičnom životu Jevreja malo znamo. Tako malo, da mislimo, da takvog života kod Jevreja i nema. Navikli smo, da svaki gest jednog Jevreja smatramo za »posao«.

Jevrejski almanah za godinu 5686. (1925. do 1926.) kaže nam, da nije baš sve tako kako mi mislimo.«

Gospodin Radeka veli dalje na jednome mjestu u recenziji:

»Nama se čini, da je ovaj almanah jako proniknut cijinizmom. Možda zato, što su autori nekih članaka najvidniji predstavnici cijomističkog pokreta u Jugoslaviji. Uzra u oči i to, što su autori većinom »prečanski« rabini. Ako se izuzme Beograd, Srbija nije u Almanahu nikako zastupana.«

Nadaje g. Radeka referira sadržaj almanaka. Za opremu kaže, da je dobra, ali prigovara jeziku i štamparskim pogreškama. Svoju odulju recenziju završava gosp. Radeka ovako:

»Na kraju, jedna primjedba! Kod nas nisu prečišćeni pojmovi o Jevrejima i Jevrejstvu. Ima tu stvari, koje nas mogu interesovati, a ima ih koje se nas ne tiču. Nas se na pr. ništa ne tiču unutrašnja pitanja i odnosi naših Jevreja: odnos između aškenaza i sefarda, između asimilacionista i cijonista. Ali mi se moramo interesovati za neke pojave kod nas, koje izgleda da vode k antisemitizmu. Toga nama ne treba. Pa, kod nas je i nemoguć antisemitski pokret na bazi religioznoj. Jer bar u tome nismo više u srednjem vijeku, u vremenima inkvizicije. Kod nas može da nastane samo antisemitski pokret na bazi socijalno-ekonomskoj. Možda malo infekcijom iz vana, a malo kroz to, što kod nas Jevreji stoje socijalno-ekonomski iznad naše sredine. Otuda kod nas izjedne antisemitske pojave. Medutim, treba da znamo, da je naša istorija stara svega 13 vijekova, a jevrejska 40 vijekova. Oni su, dakle stariji i iskusniji narod od nas. Ono, što smo mi proživiljivali jučer, oni su prepatili davno prije Isusa. Njihovo je životno iskustvo ogromno, jer su već hiljade godina bez svoje države, van otadžbine, u vječnoj borbi za opstanak. Oni su dali svijetu Mojsija i Isusa, da mi ne spominjem potonjih i sadašnjih prvaka svijeta. — Otuda izlazi, da se odnos između nas i Jevreja dade usporediti sa odnosom između djeteta ili mladića i odraslog i iskusnog čovjeka. Jevreji, što imaju, stekli su svojom vještinsom i sposobnošću, Mi, što nemamo, gubimo uslijed svoje nesposobnosti. Tu, na tome faktu, ne može ništa da izmjeni ni sarajevski gradanski antisemitski bojkot ni zagrebačke studentske antisemitske demonstracije. To je samo neplodno trošenje snaga u afektu tamo, gdje treba mnogo sistematskog rada i hladno razbora.«

*

»Jevrejski Život« od 29. januara donosi na uvodnom mjestu veoma polemičan članak protiv ličnosti i naziranja g. dr. Aleksandra Lichta. Povod tome članku, prema

Jean Richard Bloch — »Et Cie«.

Vrsni francuski literarni tjednik »Les Nouvelles Litteraires« donosi u broju od 23. januara noticu o novizašloj knjizi židovskoga književnika Jean Richard Blocha, koji je poznat u francuskim literarnim krugovima naročito po svojoj noveli »Levy« i po romanu »La Nuit Kurde« i ostalim nekim vrijednim djelima. Nedavno izašla Blochova knjiga nosi ime »Et Cie« i razlikuje se svojim značajkama povima od ostalih modernih romana. Već sama činjenica, da knjiga obasiže 450 stranica donekle frapira — danas, kad najdulji romani običavaju imati svega do 300 stranica, a i tu prijeti opasnost, da današnji moderni, nervozni čitalac ne dovrši lektiru.

Knjiga Jean - Richard Blocha prikazuje židovsko industrijalno poduzeće Simler, tvornicu tkanina u Elzasu, što nakon sedamdesetgodišnjega rada seli iz Elzasa dalje na zapad, jer hoće da se ukloni ispred vlasti Nijemaca. Tu se crtaju teškoće, što ih poduzeće mora svladati, da se uz moguće ustaliti u novom području. Prikazuju se borbe, koju vlasnici moraju da vode kao Židovi i kao industrijalci. Bloch riše neobično pronicavo i jasno moderni trgovački i društveni život, prikazuje duhovito razne spekulacije, a činjenica, da je porodica Simler židovska potencira zanimljost knjige. J. R. Bloch se ne ogradiju ličnim problemima tako da bi u njegovim djelima nestajao izvanjski svijet, nego jasno, preciznošću kuriru, razlaže i otkriva internacionalne odnose, duboko općenite momente, što se očituju na pojedinim područjima dnevnoga života.

Spomenik Šolem Alejhemu u Rusiji.

Moskva, 1. februara (ITA). Na 10-godišnjicu smrti velikog židovskog pjesnika i humoriste Šolem Alejhema, otkrit će se ovđe njegov spomenik. U mnogim gradovima Ukrajine prozvat će se po njemu ulice. Načinjene su mnoge biste pjesnika, koje će se razdijeliti prosvjetnim klubovima.

Odlikovanje nakladnog zavoda »Juwal«.

Berlin, 2. februara (ITA). Poznati nakladni zavod za židovsku muziku »Juwal« u Berlinu, koji je lani učestvovao na internacionalnoj izložbi knjiga u Fiorenzi, primio je obavijest uprave izložbe, da mu je za izložene objekte dana počasna diploma.

nапоменама u njemu, dalo je predavanje dr. Licha, održanoga dne 18. januara u Žid. Narodnom Društvu u Zagrebu. Na pojedine izvode dr. Licha osvrnuo se pisac tog članka oslanjanjući se na izvještaj, koji je o tom predavanju donio »Židov« od 22. januara.

Izvještaj u »Židovu« o tom predavanju, koje je potrajal jedan sat, bio je sumaran, a ne stenografski, pa je stoga jasno, da u njemu nijesu bile doslovno zabilježene sve riječi predavača.

Čudimo se zbog toga, kako se je pisac spomenutog članka u »Jevrejskom Životu« dao na to, da istakne neke, b'ago rečeno, veoma oštре zamjerke dr. Lichtu, a da nije imao stenografski izvještaj onoga, što je rekao g. dr. Licht, i da čak iznese jednu svoju krunu konstataciju čineći to tako, kao da ima pred sobom službeni stenografski protokol.

IZ JUGOSLAVIJE

BOGOŠTOVNE OPĆINE ZA KEREN KAJEMET LEJISRAEL
Israel. bog. općina u Vel Bečkerek u votira 15.000 D., a Israel. bog. općina u Senti 2500 D.

Upravi Keren Kajemet Lejisraela za Kralj. SHS javila je Izrael. bogošt. općina u Vel Bečkerek, da je u njezinom budžetu za god. 1926. votirano 15.000 D. za KKL, a u budžetu Izrael. bog. općine u Senti 2500 D.

*
Prema tome su do sada slijedeće Izrael. bogošt. općine u svoje budžete unijele doprinose za KKL: Vel Bečkerek 15.000 D. Zagreb 10.000 D. Vukovar 3000 D. Požega 3000 D. Senta 2500 D. Križevci 1000 D. Varaždin 1000 D. Slatina 500 D.

G. STJEPAN RADIC O ŽIDOVIMA.

Gosp. Stjepan Radić, ministar prosvjete i predsjednik HSS održao je dne 31. januara u Sarajevu zbor. Beogradska »Politika« donosi u svom izvještaju o tom zboru, da je gosp. ministar prosvjete, Stjepan Radić, rekao o Židovima slijedeće: »Kako je divno ovo Sarajevo. Ovo bi trebalo da bude prestonica naše države. U njemu ima i paprike; to su Jevreji. Ali d'vra je ipak paprika, dobra je za začin. (Smeh.) Bez jela papi ke Bože osloboди. Jer koji bi djavo mogao uvek da jede papri u.«

ZAGREB.

Julijev rabina dr. Gavre Schwarza.

Povodom 25.-vodišnjeg jubileja svoga vjeroučiteljskoga rada u zagrebačku općinu održao je g. rabin dr. Gavro Schwarz za službe Božje u petak dne 29. januara uveče svečanu propovijed. Svečar je s mnogo uvjerljivosti govorio o dužnostima i položaju vjeroučitelja u židovstvu uopće, a naročito o njegovim specijalnim zadaćama u zagrebačkoj bogoštovnoj općini, a zatim je ocrtao, koju važnost imade vjeroučiteljska služba za širenje duha tore medju židovskom omladinom.

Hram je bio dupkom pun. Bile su prisutne mnoge vidjene ličnosti iz zagrebačkih pedagoških krugova, tako rektor Visoke Pedagoške škole dr. Stjepan Bosanac, svi ravnatelji zagrebačkih srednjih škola i mnogi profesorski kolege rabina dra. Schwarza.

U subotu, dne 30. januara nakon službe Božje primio je svečar u svom stanu čestitke predstavnika bogoštovne općine i zagrebačkih židovskih društava i korporacija.

Rabin dr. Gavro Schwarz rođen je 13. prosinca 1872. kao sin rabina. Osnovnu školu i niže razrede gimnazije svršio je u Slav. Požegi, a više razrede gimnazije i univerzitetski studij apsolvirao je dijelom u Budimpešti, a dijelom u Beču, gdje je god. 1895. promoviran na čast doktora filozofije. Židovske nauke studirao je u rabinskem sjemeništu u Karlovcu, a nedugo zatim god. 1897. položio je posljednji rabinski ispit u Budimpešti. Prvoga februara 1901. preuzeo je kod zagrebačke Izraelitske bogoštovne općine funkciju vjeroučitelja na srednjim školama. God. 1918. bude kao zamjenik rabina propovjednikom u hramu. Od g. 1923. dr. je Schwarz rabin zagrebačke općine.

Rabin dr. Schwarz napisao je nekoliko knjiga, koje se posvuda u nas upotrebljavaju kao službeno priznate školske knjige za vjeroučenu poduku u srednjim školama. To: »Povijest Židova«, I i II. dio (dosada su izašla tri izdanja), »Obrede izrael. vjere« (dosada su izašla dva izdanja) i Molitvenik (sa hrvatskim prijevodom). Osim toga objelodanio je dr. Schwarz više članaka u raznim časopisima, kao »Allgemeine Zeitschrift des Judentums«, »Jüd. Monatsschrift« (Bresslau), u glasniku Hrv. Zemaljskog Arhiva o Židovima u Hrvatskoj i u Vjesniku profesorskoga društva.

*
Pridružujemo se mnogobrojnim čestitkama svečaru i želimo mu, da još zadugo ustraje u svom djelovanju oko židovske odgoje naše mladeži.

Gradnja Makabjeva doma.

Gradnja i adaptacija Makabjeva doma primiče se krajem, pa se još imaju izvesti unutarnji uređaji kao parketiranje i rasvjeta te uređaj za garderobu. Sama dvorana vrlo je lijepa, prostrana (kojih 40 četv. metara, veća od velike dvorane Glazbenog zavoda, dok galerije nadmašuju veličinu manje dvorane Glazbenog zavoda). Garderobe za publiku vrlo su zgodno smještene; u foyeru sa obje strane a isto tako na galerijama, pa će biti mjesta za oko 1000 brojeva odjeće.

Otvorenie obaviti će se u subotu 20. o. m. svečano na akademijom za uzvanike i u nedjelju ja vnom vježbom za općinstvo. Predradnje za svečano otvorenie se već čine, pa ćemo u slijedećem broju donijeti raspored njegov.

Sjajni ples Žid. Akademskog Potpornog Društva u Zagrebu

U ponедjeljak dne 1. februara priredilo je u prostorijama Glazbenoga zavoda Žid. Akademsko Potporno Društvo svoj uobičajeni sjajni ples, koji je i ovoga puta veoma uspio. Ple je bio dobro posjećen i animiran. Bili su prisutni mnogobrojni sveučilišni profesori, predstavnici svih žid. društava i institucija u Zagrebu. Prije otvorenja samoga plesa skupili su svi počasni gosti na veoma ukusno opremljenoj estradi. Oko ponoći održao se svečani banket za počasne goste, koje je kratko nazdraviti pozdravio predsjednik Žid. Akad. Potporno Društva g. Oskar Fischer.

U tijepom animu potrajan je ples do u ranu zoru. Predrađa je donijela i lijep materijalan uspjeh.

Zahvala Žid. Akad. Potpornog Društva.

Budući da je s tehničke strane neprovodivo, da se svakom posebno zahvali, čini to Židovsko Akademsko Potporno Društvo ovim putem, te se najsrdačnije zahvaljuje svim ličnostima, koje su svojom dobrohotnošću i sretljivošću doprinijele uspjehu njegovog sjajnog plesa dne 1. o. m. Napose se zahvaljuje gornje društvo našim odličnim gospodjama, koje su požrtvovnimi i izdašnim radom na više doprinijele uspjehu zabave.

Iz Židovskoga Narodnog Društva u Zagrebu.

U četvrtak dne 11. februara u pol 9 sati uveče održat će se u Vijećnici Izrael. bogoštovne općine društvena priredba na kojoj će inž. Oton Rechnitzer održati predavanje »O Jugoslavenskoj Halučkoj Farmi u Erec Jisraelu« a g. Aleksandar Licht govoriti će »Svečano slovo«.

Pozivaju se svi članovi društva, da tom sijelu neizostavno prisustvuju.

Odbor:

Cercle Hatarbut.

U subotu dne 13. februara drži u prostorijama Cercle Hatarbut, VI. Peščenica broj 9, g. dr. Feliks Kohl predavanje: »Dr. Friedrich Nietzsche o židovstvu«. Pristup slobodan. Početak u pol 9 sati na večer.

BJELOVAR.

Iz Povjereništva Keren Kajemeta. — Odličan primjer. — Iz našu štampe. — Iz Mjesta Cij Organizacije. — Degel Židov. (O našeg redovitog dopisnika).

Dolaskom dra. Singera, tajnika zemaljskog povjereništva Keren Kajemeta osnovano je u Bjelovaru povjereništvo, koje uzelo za čvrstu zadaću ne samo namaknuće propisano kontingenata, nego i populariziranje ove narodne institucije među svim Židovima bez obzira na njihovo stajalište.

U povjerenstvu nalaze se ovi sumišljenici: kao predsjednik naš vrijedni sumišljenik i radnik za halučku farmu Dragutin Landler, kao tajnik Joze Weber, te kao novi povjereništva prof. Rudolf Šaš, vet. Ferdo Švrljuga, dr. Bela Milhofer, Lav. Hirsch, Ljudevit Fuchs i sip Altman.

Povjereništvo proširuje svoj djelokrug i na sva mjesto koja potpadaju pod bjel. bogoštovnu općinu, te će u najširem

VELIKI KOSTIMIRANI PURIMSKI PLES

Cercle Hatarbuta

bit će dne 20. februara u svim prostorijama Hrvatskog kola II. Fijanova ulice. Kostimi neobvezatni. — Početak sati. Pristup uz pozivnicu. Ulaznina 30 dinara, za studente 15 dinara. Preprodaja karata u reklamirane pozivnice: tt. Herlinger & Weiss, Jurišićeva ulica 26.

NAOČALE I CVIKERE izradjuje se stručnjaci najbolje i najjeftinije samo kod »OPTIKE«, Jos. Juwan, II. Ilica 63. Popravci obavljaju se brzo i točno.

Teslić-likeri
likeri su najbolji
eslićevi likeri su nedostizivi
eslićevi likeri su nedostizivi specijalitet
Teslić-likeri
SISAK

OMLADINSKI POKRET

Ahdut Hacofim

C. G. Zagreb, 3. II. 1926.

I.

U zadnje se vrijeme često u javnosti pojavljivao pojam »cofe«, a da do danas, čini se, nije jasan. Ima tome i razloga. Ahdut-hacofim je tako jednovita, gotovo bismo rekli i nepronična organizacija, koja ne omogućuje onima, koji izvan nje stope jasan uvid u svoju svagdašnjicu. A sami cofim nisu gotovo nikad do danas javnosti govorili o sebi. Tako gotovo i nema drugih dokumenata o Ahdutu, nego »Načela Ahduta«, »Knjiga Ahduta« (vidi Vjesnik S. Z. O. U. od aprila 1925.), rad za KKL, nekoliko ljudi, koji su već i koji idu na hahšar, nekoliko neautentičnih članaka, pa konačno nekoliko pozdravnih brzovača prigodom različitih vječanja. Sve to je tako malo i tako se različito može tumačiti, da je čini se potrebno u zbijenoj formi reći koju o Ahdutu.

II.

Iza kako je god, 1919. stvoren Savez Ždovskih Omladinskih Udrženja, pojavljivale se u njemu češće težnje za nekim »pravim« omladinskim pokretom. Pod dojmom velikih prevrata po svemu svjetu, a osobito na istoku Evrope revoluirala je češće i omladina u S. Z. O. U. Te revolte su različitim plodovima rodile. Jedni su bezuvjetno negirali galut u mome obliku i išli su u Erec. Drugi su stvarali krug »Dror«, koji je za vremene zagušljive prevarne poratne atmosfere lupao šakom o kafanski sto i vikao za oslobođenjem i preobraženjem. Treći su po uzoru njemačkih i poljskih izletnika stvorili »Wanderbund«, no raspao se, jer je kopija bila slaba i nepriljubljena našim prilikama. Četvrti su stvorili »zadrugu«, krug saveznih ljudi, koji na većima osjeća i snosi odgovornost za Savez i koji je spreman da do kraja bude vjeran svome idealu. Zadruga se razbila na ljudima, no baš je zadruga pravi preteča Ahdut-hacofima. U Zagrebu, Šku i Sarajevu stvorile se male celije, koje su u životu provodile misli zadruge. Te grupe, koje su se zvali »Haolim«, »Grupa Mladih Omladinaca«, pa »Hašomer«, sastale su se na petome sletu S. Z. O. U. u Novome Sadu dne 20. VIII. 1924. i stvorile na izletu u Kamenici interitorijalnu organizaciju u S. Z. O. U. i nazvali je »Ahdut-hacofim«, Savez iz etnike.

III.

Načela su Ahduta sastavljena još u augustu 1924. i interesantno je kako se njihov duh apsolutno pokriva sa duhom, koji vlada načelima »Brit hanoara«, svjetskoga omladinskoga Saveza, koji je stvoren u isto vrijeme u Dancigu.

»Ahdut-hacofim čine mladići i devojke, koji se — željni života i rada kako odgovara omladincu cijonisti — skupiše, da u kvucama intenzivnim duševnim i tjelesnim radom i zajedničkim životom zadovolje tim svojim potrebama.«

»Cilj je Ahdut-hacofima: a) da iz svojih članova stvari ljudi, koji će svjesni odgovornosti, što cijonizam od njih traži, moći da svoj život odrede prema potrebama naroda; b) da svojim članovima približi životom i odgojom židovstvo i njegove vrijednote i c) da ih tjelesnom i duševnom odgojem doveđe do onoga idealnoga tipa Židova, koji je — nositi u sebi sintezu mladosti i jakosti duševne i tjelesne — potreban za zdrav i stvaralački život u Erec Jisraelu.«

»Jezik je Ahdut-hacofima jevrejski.«

Ahdut-hacofim je radikalno palestinočentričan i traži od svojih članova »hebraizaciju«, »judaizaciju« i »socijalizaciju« života i aliju.

Ahdut se temelji na kvucama od 5—12 članova. Svaka kvuca ima vodju (roš-kvuca). Sve kvuce jednoga mjesta čine kibuc (mjesna organizacija). Sve vodje jednoga kibuka čine kvcat hamanhigim (sastanak, krug vodja), a jedan je od njih roš-kibuc (vodja mjesne organizacije). Na čelu je Ahduta hanhaga (vodstvo) od tri člana (od osnutka Ahduta bili su u hanhagi Šalom Freiberger, Čiča Gross, Cila Sandel. Zatim su ušli Josip Milhofer i Bukica Konforte, a izakampna na Bledu išlašli su iz hanhage Cila Sandel i Bukica Konforte, koji između sebe izabiru manhig harašia (vrhovni vodja, od osnutka Šalom Freiberger). Tehnički posao vrši misrad (biro) Ahduta, kojemu je na čelu član hanhage Č. Gross, a ostale članove misrada imenuje hanhaga. Od svih člana u misradu najvažniji je referat za hanhagu (vodi Josip Milhofer). Sve vodje Ahduta sastaju se na poziv hanhage na Vijeće vodja (vaad hamanhigim). Do sada je na Pesah 1924. u Sarajevu i u decembru 1925. u Zagrebu, gdje se rješavaju sva pitanja Ahduta. Svi cofim sastaju se na kempovima (prvi je bio u augustu 1925. na Bledu).

IV.

Ahdut-hacofim se sastoji danas od tri po hanhagi potvrđena kibuca (hanhaga potvrđuje i prima članove, vodje, kibuce) Ruma, Zagreb i Sarajevo i od dva pokušna kibuca (prije nego se člana, vodju, kvuču, kibuc pričini, mora biti neko vrijeme na pokuš da se vidi pristaje li u Ahdut) Mitrovica i Vinkovci. Osim toga ima i članova pojedinačnih (članovi su cofim t. j. prav, orhak t. j. izvršujući i poslušni). Svega ima oko 250 članova.

V.

U razvitku Ahduta ima tačka, koja ga očito dijeli u dvije. Jedno je Ahdut do kempa na Bledu, a drugo je Ahdut poslije kempa. Dok je prva pola karakterizirana »propovijedanjem« novih ideja, oduševljavanjem, organiziranjem, dotle druga jasno i nedvosmisleno odbacuje »oduševljavanje« i

traži djela, realnosti, čine. Do Bleda se manje ili više bajalo, od Bleda se oprezno i trijezno razmišlja. Iza prvih bezbržnih časova, iza prvoga pjanstva i oduševljenja, javlja se pomalo vodjama bore na čelu, grzu ih brige, pitanja, sumnje. »Idemo li pravim putem?« Sva ta atmosfera, koja se od Bleda amo spremala, izbila je na drugome vaadu, pa je eto baš zato drugi vaad karakterističan za razumijevanje situacije u Ahdutu.

Na vaadu su izbila ova pitanja: Sto će biti s onima, koji ove godine svršavaju srednje škole? Je li cofim smiju na univerzu? Je li smije netko tko hoće bezuvjetno da ide u Erec Jisrael uplivisati na članove svoje kvuce u tom smislu da i oni hoće bezuvjetno u Erec? U koja zvanja treba ići? Tko će finansirati hahšaru? Sto će biti sa cofim, koji dodju u Erec? Kakav je odnos Ahduta prema drugim omladinskim Savezima? Ta su sva pitanja pa i još druga sitnija, ležala kao mora na vaadu, pa se to osjećalo i u referatima, koji su bili umorni i u debati, koja je bila veoma oštra a često i pretjerano uzruljana. No vaad je donio pročišćenja.

Ahdut-hacofim se i nadaje smatra oml. pokretom, koji stoji za ledjima židovskom radništvu u Erec Jisraelu. Princip je prema tome Ahduta, da će svaki cofe u radničku Palestinu. Zbog toga ne smije ni jedan cofe u »galutska zvanja«, dakle neka ne ide na univerzu, u urede i sl., nego u produktivna zvanja. Svako je zvanje za Palestinu potrebno, no svatko tko ide preko, mora da je stručno dokraja izobražen. Na hahšaru, a osobito na aliju, ne smije ni jedan cofe, koji ne vlasti potpunoma hebrejskim jezikom, a i duševno i tjelesno je sposoban. Za finansiranje hahšare, alije i hitašvuta stvoreni su fondovi (vidi izv. u »Židovu« br. 2. 1926.). U Erecu si cofim zamisljavaju naseobu u Emeku zajedno ili kraj one omladine, koja ih je srodna. A to su oni omladinski savezi, koji stope na principima »Brit hanoara«.

Vaad je dakle pokazao, da se cofim bezuvjetno smatraju pokretom, koji stoji za ledjima palestinskom radništvu i da u tom smjeru hoće da odgaja svoje članove i da vodi sav rad, jer vjeruje u one sitne pokušaje u Erecu, iz kojih će da nikne Obnova. A cilj je Ahduta obnova sebe i Zemlje. »Znamo mi, da je u Erecu danas loše, i gore je nego zamisljamo — no baš to naš privlači. Kad bi sve u Erecu bilo u najboljem redu, kad bi Erec bio obnovljen, a Židovi ne bi bili oni gadni, glupi, vječito getski — onda bismo se teže odlučili. No sve je danas loše, treba uz temelja graditi, treba nove cigle! A cofim neka budu cigle. Buntovne no predane!«

Vaad je donio pročišćenja.

U svakom se životu čovjeku radaju često sumnje, što je čovjek dublji, finiji, to su sumnje jače i češće. A, jednak je i sa živim pokretima. Izvještaji o »Hašomeru« u Poljskoj, o »J. J. W. B.-u u Njemačkoj, pa vijesti što ih imamo od svakog pokazuju, da su danas ista pitanja, iste sumnje, koja se javljaju u Varšavi, Berlinu, Wenu, Erecu i — Zagrebu. Svugdje su jednakog goruća i svugdje su jednakog svladana. A ta nam činjenica potvrđuje, da Ahdut živi savremeno, jer u isti čas spontano reagira jednakog kao i sva brithamoarska omladina.

No svaka svladana sumnja, svaka izvođena borba jačaju i snagu i uvjerenje. Pa tako je i Ahdut iz te svoje unutarnje duševne borbe jači, vedriji i borbeniji išašao na sunce pun jedre volje za borbot za izvršenje svojih idea.

»GIDEON«

slobodni časopis židovske omladine Jugoslavije

God. VII. Svezak I.

Upravo izlazi iz štampe 1. svezak VII. god. »Gideon« — a, slobodnoga časopisa židovske omladine Jugoslavije sa slijedećim sadržajem: Šalom Freiberger: Salamunova pesma nad pesmama (esej); Erih Artur: Hasidska legenda; Salamunova pesma nad pesmama, preveo sa hebrejskoga Šalom Freiberger; Erih Artur: Meteor; Eugen Šarin: Grad (groteska od mraka do jutra); Čiča Gross: Dvije pjesme; Menahem Jon: Dvije pjesme iz kala; Leja Levi: Vladimir Žabotinski; Martin Buber: Nova Zajednica. — KNJIŽEVNI PREGLED: Ben Josef: Dva junaka (Josef Trumpeldor i Rosa Luxemburg); Jakov Maestro: Hajim Brener; Ben Josef: Palestine u povijesti; Cvi Rothmüller: Dubnovljeva povijest židovskoga naroda, svezak II; Ben Josef: Biblija flamskoga naroda (Charles de Coster: Tyll Ulenspiegel und Lamm Goedzak); Čiča Gross: Kinoroman o Palestini (Pierre Benoit: Jakobov zdenac). — MUZIČKI PREGLED: Egon Goldner: Maurice Ravel. — BILJEŠKE: Šalom Freiberger: Hebrejske reči u hrvatskom jeziku (Prilog k anketi); More: Svjetski Savez Hebrejskih Učitelja.

Ovoj svesci priložena je reprodukcija biste prof. Hermanna Schapire, što ju je izradio naš talentovani kipar Slavko Bril.

»Gideon« izlazi će odsada godišnje u 6 svezaka po 48 stranica. — UREDNICI: Čiča Gross i Joel Rosenberg. PRETPLATA iznosi godišnje (6 svezaka) 60 Din, polugodišnje (3 sveska) 30 D. — UPRAVA I UREDNIŠTVO »Gideon« nalazi se: ZAGREB, ILICA 31. III.

MIRKO ŽUGEC

Zagreb, Duga ul. 13.

Specijalna trgovina: antiknog pokućstva, zbirka oružja te raznih drugih starinskih predmeta. Ujedno specijalna radionica za restauriranje antikviteta.

Jedan dokument iz omladinskog pokreta

Današnji omladinski pokret nosi u sebi smisao ostvarivanja. Ne zanosi se za daleke nebuloznosti, nego kroči u granicama stavnoga bivanja. Cirkular vodstva najpozitivnijeg Saveza u židovskom omladinskom pokretu Njemačke, Jung - Jüdischer Wanderbund-a, koji ovde donosimo je jasan dokument o tome. Cirkular se odnosi na vijeće toga Saveza, koje se održalo u decembru 1925. u Magdeburgu. Jung-Jüdischer Wanderbund je radikalno palestinočentričan i ima danas oko stotinu svojih članova među pionirima u Emeku. Naš »Ahdut Hacofim« je u životu kontakt sa tim omladinskim izletničkim savezom, pa nam je ustupio ovaj cirkular vodstva J. J. W. B.; te vodstvo čine: H. Gradenauer, W. Heilbrunn, G. Lubinski i F. Noack.

II.

Dragi haverim i haverot, ovo vas cirkularno pismo treba informira u zbijenoj formi o magdeburškom Vijeću.

Cini nam se, da mu je glavni uspjeh u tome, što nam je donijelo oslobođenje od dogmatske vezanosti. Zapravo se nije ništa u našem naziranju promijenilo. Naš cilj, socijalističko društvo Židova u Erec Jisraelu, ostaje nepromijenjen. No to nije više formula, koju nesmoreno primamo; osjećamo u sebi pravo i dužnost, da svoje naziranje okušamo na zbilji života. Cijenjam i socijalizam imadu za nas tek po tome svoje pravo značenje i snagu, da se za njih borimo. Moramo da svoje ideje okušamo na stvarnom životu. Nije pravi cijonista, koji cijonističke fraze opetuje, nego tko je sam jednoč sumnja i svoje sumnje svladao. Nije socijalista, koji se smiri kod marksizma, što ga je iz druge ili treće ruke primio, ili kod druge koje socijalističke ideologije, nego samo onaj, koji je svojim razmišljanjem, ufanjem i doživljajima došao do spoznaje. Zato je bilo dobro, da smo na početak vječanja stavili pitanje, da li smo na pravom putu. Valja da imamo hrabrost, da si ovo pitanje i opet postavljamo.

III.

Cijenjena je, da danas još nema u Erec Jisraelu samostalno gospodarstvo, nošeno židovskim narodom; zato nužno ni palestinsko radništvo ne može da reprezentira nikakovo socijalističko gospodarstvo ni društvo. Vidimo dabome, da ima početaka, koji imadu čvrstu tendencu socijalističkome društvu, no nigdje još ne možemo računati postignutim konačnim stanjem, koje bi zadovoljilo socijalističke težnje i teorije. Morat ćemo zauzeti oštar stav, da priznamo, što je doista pozitivno, a da fikcije otklonimo. Moramo da smo si na čistu, da je za nas apsolutno nevažno, da li ćemo mi i naša generacija dostignuti cilj. Pokret, ideja, rad za cilj neka nam bude sve. Dokraja moramo da se oslobođimo predozbe, da možemo u Erec Jisrael, da tamo nadjemo sigurni i smireni život, nošen već oblikovanim društvom. U Erec Jisraelu morat ćemo se oduprijeti, unutar ili izvan kvuce, o sebe, o svoje umijeće i o svoju sigurnost, a da uzmognemo ravnnovrijedni da sudjelujemo pri izgradnji. Zato hahšara znači: steći jačost volje i sigurnost cilja, steći stručnu izobrazbu. Samo zreli i vrijedni ljudi mogu da nešto dadnu Zemlji.

III.

Nikada i nikako ne smije hahšara da bude tek sredstivo, koje će nam omogućiti aliju, nego već mora tu da bude svaki čas uperi našoj izobrazbi k cilju. Ako smo i teška srca na Vijeću odlučili, da tražimo mnogogodišnju hahšaru, onda smo to učinili pod tim aspektom, da je svaki od nas, koji ima stručno znanje, pojačanje za Erec Jisrael. Svaki bi od naših ljudi morao da ima osjećaj, da je samo onda korisni član palestinskoga jišva, ako je sručno potpunoma izobražen. Usto treba spomenuti i ljudsku sigurnost, koju se baš i stiče dobrom i brižljivom izobrazbom zvanja.

IV.

Ideja o saveznom naselju nije baš naglašavana u Magdeburgu, jer i nije bitno pitanje, koje bi nam ikad moglo da postane samosvrhom. Da se je o tome pozitivno raspravljaljalo, znači oslobođenje od dosadašnjega dogmatičkog gledanja i odbijanja napreč. U tom pitanju vidimo svrhovitost, put, no nikako cilj. Ako preduvjeti reku, da treba aliju grupa protežirati, omogućiti ćemo ljudima, koji to žele, da u Erec Jisraelu ostanu skupa. Načelno ne vidimo u tome prednosti, te sada odbijamo to naselje kao cilj i djelo Saveza. Kraj sadašnjega stanja razvijatka Zemlje, pa kad znamo kako se teško naši ljudi uživljavaju, ne ćemo ipak da se ne osvrnemo na spoznaju, da može da ima mnoge prednosti kad haverim jednoga Saveza duže ili moguće zauvijek zajedno žive.

V.

U okviru ovih referata, koji su se obazirali na Palestinu, važno je bilo pitanje sistema odgoje. U tom su smjeru okružili pobudu i predloge. Vijeće nije tu jasno odgovorilo, pa i nije moglo. Možemo već danas samo jedno reći: Ne vjerujemo dabome u jedino spasonosnu snagu odgojnog sistema. No u Savezu su danas mišljenja o tome pocijepana, da li takov odgojni sistem imade i relativne važnosti. Vijeće se zato zadovoljilo time, da rekne, da se ne smije rad Saveza ograničiti na dijelom silom prilika zbijenu odgoju samo u smjeru cijonizma i socijalizma, nego da odgojni cilj Saveza mora da bude čovjek sa svestrano razvijenim unutarnjim životom.

VI.

U Magdeburgu smo izbacili krilatice o hebraizaciji Saveza. Opetovano smo to već tražili od Saveza. No sada neka hebraizacija stupa u središte našega rada. Naši ljudi neka tek ne uče hebrejski. Hebrejski neka postane sve to više jezikom Saveza. Neka se stvari javno savezno mišljenje, koje će taj postulat u naših ljudi provesti. Dabome da ne mislimo, da se prisilom ili izvanjim sredstvima (ispiti itd.) može što polučiti. Naša se odluka rodila iz spoznaje nužde. To mora da dade Savezu moralnu snagu, da uvrsti svakoga od svojih haverim, pa i najmladnjega, u taj rad. Već smo u cirkularu br. 2. naglasili, da hebraizacija, bez obzira na to što omogućuje sudjelovanje na novom hebrejskom životu, po sebi znači vrijednotu, jer je to pokušaj, da se u njemačkom cijonizmu rodi primjer kruga, koji govori hebrejski.

VII.

I t. zv. pitanje starijih se riješilo. Tko je toliko srećan te može sam da odlučuje o svojoj sudbini pa se sprema za Palestinu, ne mora već da bude i bolji haver od onoga, koji se zbog bilokojih zapreka mora ograničiti na to, da u galutu radi za Savez i za ideju. Svatko mora da djeluje na svom položaju. Može da je njegov rad za Palestinu u galutu važniji, nego njegov rad u Zemlji. Nije najbitnije, da se živi u Palestini, nego da se svim svojim silama predamo radu za izgradnju Palestine. Vidimo neke mogućnosti da stariji haverim, koji mora da ostanu u galutu, ovdje idu na svoj položaj i da ovdje čine vrijedna djela.

VIII.

Promotrimo li Vijeće pod aspektom, da je trebalo da oslobodi Savez od dogmatičnosti, činit će nam se da je uspjelo. Ispriča se uopće nije razumjelo, o čemu se radi. A onda je nastupila u Savezu nesigurnost, koja se temeljila na tome, što se činilo da su oduzeti neki potporni, koji su dosada nosili misaoni svijet Saveza. A onda dolazimo i izvorima onoga svečanoga i jednodušnoga raspoloženja, kojim je Vijeće završilo, koje nije nikto izazvao, a koje nas je sve obuzelo. Taj nam se čas čini kao raspoloženje u čovjeku, koji se netom oslobodio robije. Osjeća da je slobodan svojih lanaca, no u osjećaju slobode mijesha se već brija pred time što ga eto čeka. Sam je na svojim nogama. Sloboda mu znači i odgovornost. Mnogošta nam je postalo nesigurno, što nam se prije činilo nepromjenljivim, sumnje su nam se porodile, gdje smo prije slijepo vjerovali. No za to smo zamijenili slobodu, da uzmožemo stajati na svojim nogama i da idemo svojim putevima. I još jednom treba reći, da nam se čini jednim od bitnih uspjeha Vijeća i njegovih rasprava, što ideologija i stav Saveza ima bezuvjetno životne mogućnosti, mjereno na palestinskoj zbilji, zatim da možemo sve učiniti, da svoje ideje pretvorimo u djelo i u zbilju. Naš cilj nijesmo izgubili, put nam je slobodan. Zatreke za nas više ne znače opasnost da izgubimo cilj.

Cijonistički omladinski pokret u Poljskoj

»Jüdische Rundschau« od 22. I. 1926. donosi iz pera svoga varšavskog dopisnika odlični pregled omladinske cijonističke situacije u Poljskoj, pa ga prenosimo radi njegove aktualnosti.

Cijonistički omladinski pokret u Poljskoj pokazuje zadnjih godina istu sliku raspadanja, duševnoga siromaštva i opadanje intenziteta u radu, kao i u svim drugim zemljama. Ova zemlja židovskih masa, koja ima relativno jaku cijonističku organizaciju, nema cijonistički duševno izgradjeni i jakim idealizmom oduševljeni podmladak. Stara cijonistička garda u Poljskoj dobro poznaje te žalosne prilike, i često se na njih tuži — no čini veoma malo, da ih popravi. Uostalom — to treba odlučno naglasiti — omladinski se pokret ne može iz zemlje izbiti. Najvažniji mu je preduvjet živ u duševni sadržaj i idealizam spremati na čim i na žrtve. No treba nažalost priznati, da poljskome cijonizmu već dugo ne dostaju ove vrijednote. Otkad su t. zv. »opći cijonisti« sve to više izričita desničarska gradjanska stranka, nije čudo, da se omladina udaljuje od cijonizma. Time ne optužujemo »opći cijonizam« (stamicijonizam) u Poljskoj, tek treba da u tome sklopu objektivno priznajemo, da program (pa ni »ponašanje«) toga cijonističkoga centra ne pobudjuje razvitak cijonističkoga omladinskog pokreta.

Uostalom opaža se u zadnje vrijeme pogledaka neko novi micanje u omladinskom pokretu. Rezultati su još neznatni. Savezi cijonističke akademiske omladine pokazuju veoma malo aktivnosti. Dapače i u velikom akademskom potpornom društvu, gdje će sad cijonistički studenti zacijselo imati većinu, nijehova je inicijativa preslabla. Na čisto cijonističkom području posvema je zavladala tisina. U Krakovu se u zadnje vrijeme nešto miče. Od dva mjeseca izlazi ondje na poljskom jeziku cijonistički list »Cofim«, koji izdaje cijonistički studentski savez »Hašahar«. Ovaj list hoće da bude naslednikom poznatog, u cijonističkoj tradiciji Poljske u dobroj uspomeni sačuvanoga lista »Morija«. Uspije li to, dat će cijelom omladinskom pokretu u Poljskoj novoga zamađa.



Srednješkolska mladež, koja je nekoć imala opsežnu cijonističku omladinsku organizaciju, iz čijih su redova proizašli najbolji današnji cijonistički vodje, nije nikako u kontaktu s cijonizmom.

Gdje ima omladinskog pokreta, vodi se doduše pod najboljom cijonističkom zastavom, no snažno razvijenim osobitim značajkama. Tu treba u prvoj redi spomenuti »Hašomer Hacair«. Ova 12-godišnja omlad. organizacija stekla je već slave u cijonističkom pokretu, a osobito u životu radne Palestine, »Hašomer« je bio i jest prvenstveno izvanredno odgajaliste, koje može da stvaračkoj Palestine privodi predane pionire. Pokret, koji je za rata djelovao i na cijonistički omladinski pokret Zapada, a od ovoga opet primio poticaja, od onda je veoma narastao i prošao je razvitak, koji je veoma zanimljiv i značajan za cijonizam i za raspoloženje među najboljima u omladinici.

»Treća alija« sadržaje mnogo poljskih »šomrim«, koji su kraj neizrecivih poteškoća napustili dom i školu te započeli novi život u Palestine, život pun žrtava i muka, za ovu omladinu najbolje i najteže iskušenje njihove cijonističke svijesti, njihova značaja i jakosti volje. Izvanredno su iskušenje svladali; grupe »Hašomer« broje među najbolje u zemlji. No alija je oduzela organizaciju u galutu najbolje sile, koje se nije mogla naknaditi i zato se u narednim godinama zapažalo opadanje. Veza sa članovima u Palestine bila je veoma slaba. Šomrim su u Palestine imali onda baš najveće teškoće i svoje brigade pa nisu mogli podržavati živu vezu s galutskom organizacijom. Zbog ograničenja imigracije određeno su ih vrijeme mogli slijediti tek malo šomrim.

Od dvije godine promijenilo se stanje potpunoma. U Bet-Alfi bio je sastanak palestinskih šomrim, na kojih se odluči stupiti u živu vezu s »Hašomerom« u galutu; najbolji među njima posjećuju na duže vrijeme Poljsku. Razdoblje »četvrti alije« opet je mnogo šomrim poveleno u Palestine i tako je došlo do zbljenja između tako reči dviju »generacija« »Hašomer«. Ovo zbljenje unijelo je novi život u organizaciju i stavilo je pred nove, lijepe ali teške zadaće.

Od 23.—29. decembra prošle godine bilo je u Varšavlje novo vrijeme »Hašomer Hacair«. Debata, koja se tamo vodila pa stvorene odluke daju pravu sliku sadašnjih struja i ciljeva »Hašomer«.

Vijeće je prije svega još jednom potvrdilo već u Damcigu (august 1924.) precizirani položaj »Hašomer« unutar cijonističkoga pokreta: Sam »Hašomer« nije stranka i pitomci, koji iz njega izlaze ne smiju da pripadaju nikoj stranci. Članovi »Hašomer« pripadaju u Palestine vanstranačkoj »Histadrut haovdim« (općoj radničkoj organizaciji), a »Hašomer« se u galutu smatra platformom »Histadruta«, čija načela i zadaće drži i svojima. »Hašomer« se prema tome ubraja onim cijonističkim savezima, koji priznavaju program radne Palestine i koji ga pomažu ostvarivati.

Vijeće se veoma opširno bavilo problemom takozvanih »starijih« šomrim. Već godinama je pitanje, kojim i čim i u životnim putem mora osamnaestogodišnji pitomac »Hašomer« da udari; smije li se na pr. posvetiti univerzitetskom studiju i sl.? Trebalо je dakle prije svega jasno i nedvosmisleno odrediti, je li je »Hašomer« opći omladinski pokret, koji određeno vrijeme (4—6 godina) odgaja mlade ljudi u cijonističkom smislu, a da se ne brine za životni put svojih pitomaca, t. j. da se ne brine za ostvarenje onih idealova, koji su im učijepljeni, a konačno je trebalo po mogućnosti tačno opisati te ideale.

Za nekoje je taj problem bio vrlo jednostavan i jasan,

drugi su ga dugo raspravili, dok se nije konačno zadnje Vijeće jasno o tom pitanju izrazilo. Ideal je »Hašomer«, da u galutu odgoji takove mlade ljudi, koji će svoj život udesiti samo u Palestinu i samo na temelju vlastitog, produktivnog, fizičkog rada u zajednicama. Iz toga je proslijedila nužna konzekvensija, da se pitomcima »Hašomer« u obranju, da se spremaju za duševna zvaniča dok su još u galutu. (To dabome ne znači zabranu intelektualne odgoje!) S time u vezi upotrijebila se loša riječ »proletarizacija«, kojom se htjelo označiti produktivaciju fizičkim radom.

Ova odluka znači dabome ozbiljni zov: »Svi šomrim u Erec Jisrael«, da se ondje uvrste u radničku obitelj, a da kraj svega toga ne napuste u Zemlji svoju pripadnost kao šomrim. Ako ta odluka treba doista da se provede, mora da se »Hašomer« u galutu više nego dosada posveti sistematskoj fizičkoj hahšari. Iju toj su stvari stvoreni važni zaključci. Zemljoradničke i obrtničke stanice za izobrazbu, koje već postoje, moraju se izgraditi, a osim toga treba u Poljskoj stvoriti centralnu gospodarsku školu, kojom će upravljati šomrim iz Palestine, a odgojiti će u dvije godine šomrim praktično za Palestinu.

»Hašomer« broji danas u Poljskoj oko 12.000 članova te izdaje dva časopisa na hebrejskom jeziku. U cijonističkim redovima, a osobito među klacionistima vlada veoma hladan odnos prema »Hašomeru«. Koristi ga se zbog »ekskluzivnosti« i zamjera mu se, a da se ne priznaje, da naglašava svoju srodnost sa cijonističkom radničkom strankom. No to proizlazi iz odgojnoga poratgrana »Hašomer« i nema ništa zajedničko s politikom. Treba žaliti, da stariji cijonisti zatvaraju oči i da ne razumiju, da se današnjoj židovskoj omladini može stupiti samo velikim i odredjenim idealima.

Od neko se vrijeme počinje u mnogim gradovima Poljske organizirati drugi omladinski pokret, koji se javlja pod imenom »Gordonija« te izdaje pod istim imenom hebrejski časopis. Već samo ime označuje program organizacije. Hoće da odgoji židovske omladinske krugove u duhu ideala A. D. Gordona i »Hapoel Hacaira« u Palestine. Dabome da ima dodirnih tačaka sa »Hašomer Hacairom«, a na drugu i znatne oprečnosti, na koje se međutim ne može osvrnuti, jer taj pokret ne pruža još dosta materijala. No već i danas mu se može prorokovati lijep razvitak, a i — željeti.

Da je židovska omladina prijemljiva samo za jake ideale, a da na drugu nema opasnost, da se jaki ideali izmješaju s jake i nesenične idealima, dokazom su takozvane »Hašahare« grupe, koje su u zadnje vrijeme nastale u više mjestu u Poljskoj, a na svoj su odgojni program ispisali krilate Zabotinske. O revisionizmu u Poljskoj donijet će nešto naskoro u drugoj vezi. No moramo već danas, da upotpunimo sliku cijelokupnog sadašnjeg cijonističkog omladinskog pokreta, spomenuti ove grupe i njihovu — štetnost. Ta svakome, koji se bavi omladinskim pokretom, jasno je, da politički program Zabotinskog nema ništa zajedničkoga s omladinskim pokretom ni s omladinskom odgojom. Za revisionistička državna i gospodarstvena pitanja ne može da ima razumijevanja omladina, koja je daleka cijonizmu. Ostaje dakle samo ideal legje, koji zaciјelo mlađe duše veoma privlači. No kako je u zbilji? Katkad se na cijonističkim prednjima vide grupe u vojničkoj odori, koje se vojnički drže pri pjevanju Hatikve, te često viču »Hedad Zabotinsk«. Zar doista može i smije da ovakav militarizam bude odgojnim idealom židovske omladine?

Razne vesti

Židov izabran u sirske Narodne Skupštine.

Alepo, 30. januara (ATJ). Židov, Ruhamim Nahmed izabran je kao jedan od poslanika iz Alepa u sirske Narodne Skupštine.

Nacionalne želje Arapa.

Jerusalem, 2. februara. (Poseben Izvještaj A. T. J.) Arapski dnevnik Fata Ularab, koji izlazi u Damasku, demantuje sve vijesti evropskih novina o panmuslimanskom pokretu u sjev. Africi, Egiptu, Palestine i Siriji, koji bi imao da stvari arapsku republiku, te dodaje, da se Arapi bore za preporod svoje narodne kulture, a ne radi se o religioznom pokretu.

Komunisti se neće puštati u Palestinu.

Jerusalem, 1. februara (ATJ). Šefovi javne sigurnosti u Palestini, Siriji i Egiptu sastali su se u Kairu, (kako naznaje Palestine Telegraph Agency) i izradili zajedno plan o regulisanju putnika, da se spriječi dolazak komunista u ove tri zemlje. Ovaj plan o novom regulisanju putnika bit će predložen nadležnim vlastima spomenutih triju zemalja.

31.638 desjatinu zemlje za kolonizaciju Židova na Krimu.

Moskva 2. februara (Agence Telegraphique Juive). 31.638 desjatinu zemljišta bit će dodijeljeno za kolonizaciju Židova na Krimu. Centralni izvršni komitej sovjetske republike na Krimu, dao je upute komesaru za poljoprivredu, da neposredno provede parcelaciju zemljišta dodijeljenu za nove kolonije.

SPECTRUM d. d. Ing. Kopista, Dubsky i Krstić

Tvornice ogledala i brusione stakla

ZAGREB
Kukovićeva ul. 23.

BEOGRAD
Banatska ul. 2.

OSIJEK
Desatična ul. 39.

LJUBLJANA VII.
Medvedova u. 38.

Zrcalno staklo - Portalno staklo - Mašinsko staklo 5-6 mm - Ogledala u svim veličinama i oblicima - Brušene ploče - Ustakljivanje u mjeri - Fin ogledala.

rije vrijeme izdati posebni cirkular, dok će nekoji članovi povjereništa poći u obližnja oveća sela da organiziraju sabiranje prinosa.

Prigodom smrti inž. Mirka Webera sakupljena je lijepa svota, koja je namijenjena za upis istog u zlatnu knjigu.

*

U svom referatu izjavio je dr. Singer, da Bjelovar imade još neki iznos da doprinese za halučku farmu. Naš vrijedni sumišljenik gosp. Lav. Hirschni izjavio je odmah da će namaknuti potreban iznos.

I drugi dan gosp. Hirsch imao je cijelu svotu i odaslao je na potrebno mjesto. Moramo naglasiti da je g. Hirsch poveo svoju akciju velikim dijelom kod nećionista, koji su se odlično odazvali, te time treba uspjeh g. Hirschni dvostruko čestitati. Kako čujemo nastavlja gosp. Hirsch i dalje svom akcijom, te mu želimo u njegovom plemenitom nastojanju najbolji uspjeh.

*

Za vrijeme razgovora sa gosp. dr. Singerom zauzela su se mnoga gospoda za propagiranje »Židova«, odnosno za potrebu, da »Židov« udje u svaku jevrejsku kuću. Osobito se za ovo zauzeo g. Ignac Fürst, pa se nadamo da će u tu svrhu poduzeta akcija pokazati, koliko shvatanja imade u Bjelovaru za naš list.

*

Pobudom nekih mlađih ljudi vodjeni su pregovori oko toga, da se od temelja reorganizira naša Mjesna Cijonistička Organizacija. Nenadanom smrću inž. Mirka Webera, došla je ova stvar malo izvan dnevnog razgovora, tako da će tekā za nekoliko dana biti sazvan sastanak istaknutih cijonista glede osnutka čvrste mjesne organizacije.

*

Omladinsko udruženje ne radi, ali ima nade, te će po mlađen Degel-Jehuda barem u svojoj dječjoj sekciji i maraštaju poraditi oko toga da društvo očuva čvrst temelj.

SLUŽBENA SAOPĆENJA

IZ SJEDNICE RADNOGA ODBORA SAVEZA CIJONISTA.

Na sjednici R. O. od 2. II. 1926. date su upute gospodi, koja polaze na cijonističku agitaciju. Dr. Singer, tajnik KKL, javlja pojedinosti o svojim nastojanjima oko promicanja Keren Kajemeta u Subotici, Vel. Kikindi, Bečkerek, Novom Vrbasu, Somboru i Vinkovcima. Zatim su rešavana još neka pitanja organizatorne naravi u vezi sa šekelskom akcijom.

Šport i gimnastika

VIKTORIJA — MAKABI 3:2 (1:1).

U nedjelju dne 24. januara odigrala se ova pokalna utakmica na igralištu Concordije. Visoki snijeg je onemogućio pravilan tok igre i zamarao toliko igrače, da se igra nije mogla u cijelome toku razviti.

Makabi nastupa sa postavom: Huller — Šorš, Györi — Stein, Engelmann, Weiller II — Fuchs I, Weiller I, Fenichel, Jungwirth, Szende.

U desetoj minuti uspije Jungwirthu da silnim šutom iz kojih 20 metara poluci vodstvo za M. Pod konac poluvremena

~: FOTO-ATELIER ~
WEINRICH I DRUG — ZAGREB
ILICA 34 TELEFON 7-59

IGLA

veze na stroju odijela, bluze i kabanice. Sve vrsti bijelog veza na specijalnim strojevima i rukom. Monogrami strojevima i rukom. Plise, ažur, gufre, endl. Luknice strojem. Gumbi. Preris (Vormerk).
Preradovićeva 33.

Tužnim srcem javljmo svim rodacima, prijateljima i znancima, da je naš premili i nezaboravni suprug, otac i brat gosp.

Mavro Löwenstein trgovac

u srijedu dne 3. veljače u $\frac{3}{4}$ 12 sati prije podne, nakon duge i teške bolesti preminuo.

Sprovod kreće u petak dne 5. o. mj. u $3\frac{1}{2}$ sati po podne iz mrtvačnice na Mirogoju, te sahraniti na vječni počinak.

U ZAGREBU, dne 3. veljače 1926.

Počivao u miru Božjem!

Irma Löwenstein rodj. Eisenstädter,
supruga

Simon Löwenstein,
Max Löwenstein
Ignatz Löwenstein,
Josefine Sonnenschein
rodj. Löwenstein
braća

Armir Löwenstein
Valter Löwenstein
Robert Löwenstein
Ketty Löwenstein
djeca

izravna Viktorija. U drugom su poluvremenu igrači umorni od visokoga snijega, te tempo znatno popušta, no bolje se snalazi tjelesno lakša momčad Viktorije i polučuje za redom dva goala po Grosingeru. U 35 minuti polučuje Györi iz indirektnog udarca drugi goal za Makabi i postavlja konačni rezultat. Igra je bila surova, koju nije mogao sprječiti sudac g. dr. Mlinarić, ma da je isključio nekoliko igrača sa obje strane.

Igrači Makabija mora da se oduče te nelijepe strane kod ovoga sporta.

Br. 1365/25

Natječaj

Kod Jevrejske vjeroispovjedne opštine aškenaskog obreda u Sarajevu ima se sa 1. septembra 1926. popuniti mjesto **kvalificiranog učitelja za vjerou nauku i učenje hebrejskog jezika.**

Natjecatelj mora biti ispod 40 godina star te duševno i tjelesno potpuno zdrav i muzikalno naobrazan, kako bi mogao vršiti kantorske funkcije i bio u stanju izvježbati zbor.

Namještenje je za sada privremeno, a potom može biti definitivno.

Prednost imaju neženjeni, koji su vješti ritualnom klanju i koji znaju srpsko-hrvatski jezik ili koji drugi slavenski jezik.

Putni trošak naknadit će se samo onomu, koji bude primljen.

Vlastoručne pisane molbe sa dokumentima uz naznaku plate i drugih zahtjeva treba najkasnije do 20. marta o. g. podnijeti predsjedništvu opštine.

Predsjedništvo Jevr. Vjeroisp. opštine aškenaskoga obreda u Sarajevu.

PRESELENJA PO GRADU, KAO I IZVAN GRADA

te željeznicom sa Möbelvagonom, dovoz različite robe na lišu kolodvora, obavlja savjesno i uz najjeftinije cijene otpremništvo

Eliaš i Lah,

vlasnici velikih zračnih skladišta i industrijalnih kolosjeka, Zagreb, Nikolićeva ulica br 10, telefon 13-36.

SALON „EMA“
češjaonica za dame
Zagreb. Ilica 12.

**Športske potrebštine dobijete
u najboljoj Kvaliteti Kod
„NEGRO“**
ILICA 19.

**Oglašujte
u
židovu“**



Prvorazredna bojadisaona i kemička
čistiona odjeće

~ MAX PONGRATZ ~
ILICA 48 ~ ZAGREB ~ ILICA 48
(gornje dvorište)

Za Vaše oči

jest najbolje, upravo dosta dobro. — Nabavite si zato moderne naočale sa Zeissovim staklima Diplomirani optičar

A. Podvinac i drug
Štrossmajerova ul. 6.

»A R T E S«

Laštilo za parket podove garantirano najbolje bijelo i žuto, daje bez truda odmah ljepi sjaj. Cijena 1 kutija $\frac{1}{4}$ ko Din. 15 — 5 kutija Din. 65, 10 kutija Din. 150 franc. pošt.

Preprodavaoci dobiju popust.
Razašilje Artes kem. lab.

Zagreb Petrinjska 3 III. Telefon 19—97.

Na veliko!

Na veliko!

Južno voće

Naranđe, Mandarine, limune, smokve, datulje i t. d. nudja svaku kolicinu uz najjeftinije cijene

Jakob Švarc
Zagreb, Gundulićeva 4.

Sanduke

svakovrsne po mjeri izradjuje
Herman Müller, Zagreb
Ilica 220. Telefon 4-10.

Stovarište tvrdog i mekog s olarskog drva.

PARNA PEKARNA WIESLER

PETRINJSKA 73.

Proizvadja i razašilje prvorazredni Karlsbadski ljekoviti dvopek (Zwieback) kao i la. graham kruh uz najkulantnije cijene.

Tražite zlato

God. 1849. puči diljem cijelog svijeta glas kao munja:

ZLATO

je pronađeno u Kaliforniji. Iz svih zemalja pohitalo je stotinu tisuća ljudi u divljem bingu onamo, da stignu prvi. Mnogi su postigli svoju sreću!

Danas Vam više nije potrebno, da idete u Kaliforniju ili Australiju tražiti zlato. Dosta je, ako za Vašu uporabu kupujete Zlatorog terpentinov sapun, jer je u svaki tisući komad utisnut po jedan zlatnik od 10 franaka.

Pokušajte Vašu sreću. Mnogo zlatnika je nadjeno moguće i Vi jedan nadjete.


**TEHNIČKI BUREAU
„TEBIN“**

Telef. 27-04 - ZAGREB - Zrinjski trg 15

Auto-gume MICHELIN. Akumulatori VARTA-TUDOR. — Zavod za vulkaniziranje guma. Auto pribor i auto potrepštine. — Stalna stanica za punjenje i popravak akumulatora.

ZUBARI!

Dentističko zlato, platina i platon (bijelo zlato) kupujete najjeftinije i najbolje kod

Zlatarka d. d.
Zagreb
Preradovićeva ulica 1.

POZOR! **POZOR!**

Najbolje cipele

domaći ručni proizvod - dobiju se u trgovini

„Uzdanica“

Primaju se narudžbe po mjeri. — Elegantne lak-cipele muške i ženske. — Cijene bez konkurenije. — Preporuča se

„Uzdanica“, proizvod cipela Eugen Bival, Zagreb
Frankopanska 18. Telefon 19-77.

POPLUNI

rouge, klot, satin i mode. — Posebna izradba popluna od pahuljica. Zagrebačka industrija popluna M. JUNG-WIRTH I DRUG, Zagreb, Vlaška 92

S. Tauber, Zagreb

Marovska ul. 19. - Tel. 26-37.
Trgovina antikviteta.

Limune i narandže

i ostalo južno voće dobije se uz najjeftiniju dnevnu cijenu kod

Albert Daniti, Zagreb
Tkalčićeva ulica 14.

**ZLATO, SREBRO,
PLATINU**

kupuje uz **najbolju** cijenu

Zlatarka d. d.
Zagreb
Preradovićeva ulica 1.

Kako se može postati filmski glumac ili glumica i šta filmski kandidati o filmu znati moraju.

Jedno djelo koje treba da čita svaki prijatelj filma i kina. Prva i jedina literatura na našem jeziku o filmskoj karijeri. **Upravo izašlo!** Prospekt besplatno! Cijena Din. 30 i 5 Din. za poštarinu. Narudžbe i novac se šalju:

FILMSKOJ KNJIŽNICI OCEAN-FILMA
Zagreb, Petrinjska ul. 28

Auto-pribor

ZAGREB, Marovska ulica 18.
Sve auto-potrebštine, ulje, gume, benzin i td.

Automobili **O. M.**
Popravak gumene robe

Novo otvoreno!

„POMPADOUR“

nabavna vrelo za elegantne dame

Z A G R E B

Frankopanska 2 b.

Novo otvoreno!

„ALBATROS“

ZAGREB

Vlaška ul. 62 Telefon 9-78.

Kačićeva ul. 4 Telefon 23-68.

Tvornica umjetničkog pokućstva **BOTHE i EHRLMAN D. D. ZAGREB**

Tvorница:

Zagreb, Savska cesta broj 25.
Telefon broj 14 i 19-99.

Prodavaonica:

Zagreb, Ilica 38. ulaz Mesnička ul.
Telefon broj 17-76.

Podružnica:

Beograd. Kralja Petra ulica 20.

Komisijona skladišta:


Braća Stožir k. d., Bjelovar,
Ivanoslav Unkelić, Gospić,

Depolo i Stipčić, Sušak,
Janković i Grujić, Niš,

Lazar Atanasijević i Kompanija Skoplje
Josip Pijavić, Split.

— Proizvadja: pokućstvo svih vrsti i slogova, kompletni uredaj za stanove, banke, hotele, kavane i restauracije. —

SKLADIŠTE TAPETA I KOŽNIH GARNITURA.



KARDEX

za Salda-konti, kontrolu efekata, evidencija potpisa, kalkulacije, narudžbe, propagandu, opomene, evidenciju termina, statistiku, upravu depota, obračun plaće.

KARDEX UPOTREBLJAVAJU:

Mnoge stotine banaka, industrijalnih i trgovačkih poduzeća, bolesničkih blagajna i javnih poduzeća čitavoga svijeta.

NOTTER I DRUG, ZAGREB, ILLICA 21, TELEFON 9-27

Pošaljite ^{nam} mi besplatno i franko prospekt i potanje upute o Vašoj američkoj

Kardex-uredbi.

Ime: _____

Adresa: _____

Sposobni i inteligentni zastupnici neka se odmah jave.

RUDOLF JURZA
ZAGREB, NIKOLICEVA 6

Kupnja i prodaja
gumene robe
Popravak pneumatika
Auto potrebštine

Vjekoslav Flosberger
M. Rothmüller — vlasnici — H. Grossmann
Električna brusiona i trgovina finočelične robe.
ILICA 8. ILICA 8.

L. F. KOHN,

Nabavljajte pokućstvo kod naše domaće tvornice pokućstva

ZAGREB, Ilica 42. Telefon 2-02.

koja će Vaš dom ukrasiti sa sjajnim namještajem, jeftinije no igdje.

Večernje, društvene, suknene oprave
ARTUR BERGMANN
Marovska 17.

Delikatesa A. Goljevščak
Nikolićeva ul. 17.

imade na skladištu raznih sira, svježeg tešanjskog maslaca, sardina, keksa, bonbona, čokolade, likera, rumu, konjaka i t. d. te se ovime poštovanom općinstvu najtoplje preporuča.

NARANĐE! — MANDARINE! — LIMONE!

Trgovina domaćeg i južnog voća i povrća na veliko

MORDO ALKALAY

Telefon 27-12. — ZAGREB. — Gajeva ul. 23.

Salon cvijeća — Salon des Fleurs — Blumensalon
Ella Kaiser-Herzmansky

Balkan Palace ZAGREB Marovska ul. 10.

Preuzima sve u struku za-

sjećajuće radnje po naj-

novijem ukusu

Übernimmt alle in dieses Fach einschlägigen Arbeiten in

neuster Geschmacksrichtung.

On se charge de tous les travaux de ce genre en gout le plus moderne

Übernimmt alle in dieses Fach einschlägigen Arbeiten in

neuster Geschmacksrichtung.

NAJBOLJA VUNA
kao i svila za jumpere, čarape, veste, vuneni rupci, košulje, sve vrsti DMC robe, razni pamuci, te pribor za vezenje i pletenje dobije se najjeftinije kod

FERDO SCHWARZ I DRUG Zagreb
Ilica 45. Podružnica: Jurišićeva 12.
Telefon 2-56. Telefon 6-34

VI BACATE SVOJ NOVAC

AKO SVOJE

UREDSCHE POTREBŠTINE

NE NABAVITE KOD NAJJEFTINIJEG VRELA



A. BRUSINA K. D.

TRGOVINA PAPIRA I UREDSKIH
POTREPŠTINA

ZAGREB — MESNIČKA UL. 4

TELEFON 71. — CIJENICI BADAVA

KUĆE NA LUTRIJI



Rješenjem g. ministra Poljoprivrede i Voda od 9. decembra 1925. broj 46806/I. odgo-

djeno je vučenje zgoditaka lutrije kuća »Pr. vog zagrebačkog radničkog društva« na

1. svibnja 1926.

Ovom odgodom želi društvo omogućiti svim dosadanjim kupcima srećaka kao i budućim, da igraju sa svojom srećom na glavni zgoditak, pošto do sada nije bio rasprodan dovoljan broj srećaka. Do sada je bilo proda-

no 18.000 komada srećaka, pa je ovoj odgodji svrha, da se poluci barem 25.000 komada srećaka. Osim toga povećaje se lutrija sa još jednim zgoditkom i to sa darom

Protektora društva

Njegovog Veličanstva Kralja Aleksandra I.

koji se dar sastoji od prekrasnog zlatnog muškog sata. Taj dar izložen je kod tt. Kastner i Oehler u Zagrebu, Ilica broj 4. Društvo radi toga pozivlje i umoljava sve dosadanje kupce i interesente ove lutrije i cijelokupno gradjansko grada Zagreba, kao što i vanjske prijatelje radničke sirotinje, da podupira ovu plemenitu svrhu najstarijeg našeg humanitarnog društva u našoj državi, koje se brine u bolesti i nemoći za svoje članove obojeg spola, dok ista traje, da se polučenim dobitkom omogući izgradnja društvenih prostorija, a osim toga pruža se svakom mogućnost, da za neznatnih 50 dinara postane kućevlasnikom.

Požurite se sa kupnjom srećaka, da se vučenje obavi još i prije roka.

U slučaju, da se rasproda potrebna količina srećaka još i prije 1. svibnja, to će se i samo vučenje obaviti prije i dan vučenja putem novina objaviti, vanjskim prodavačima srećaka priposlat će se izvorna listina vučenja besplatno.

Prodaja srećaka

obavlja se kao i do sada, te se neka svakako želi rasprodavati srećke obrati izravno na predsjednika lutrijskog odbora g. Josipa Franu Opavu, Zagreb, Nadbiskupski trg broj 11, I. kat.

STAKLANA
BRAĆA GROSS

ILICA 84. ZAGREB Telefon 12-27.

Veletrgovina stakla porculana i kuhinjskog pribora.

Najjeftinije vrelo za nabavu:

Svi vrsti stakla

Porculana

Svetiljaka

Ogledala

Okvira

Staklenih ploča

Raznog kuhinjskog pribora

N A M A L O I V E L I K O

Najveći izbor letvica za okvire.

Vlastita radiona okvira za slike i ogledala.

„Željezni Člini Krevet“

najnoviji patent i najpraktičniji na svijetu što svaka kuća mora da ima

stoje Dinara 650-

razašilje poštom — pouzećem



Nadalje imadem veliko skladište perja i to: mješano za jastuke i blazine Din. 60.- polu-bijelo gušće čehano Din. 100.- polupahuljice Din. 200.- kilogram.

JOSIP BROZOVIĆ

Tapetarska i poplunarska radnja
i kemička čistionica perja

Zagreb, Boškovićeva ul. 18.

Nadgrobni Spomenici
NADGROBNI OBRUBI,
G R O B N I C E

od
D. 500.-
gore

u velikom izboru prekrasno izradjeni od crnog švedskog granita, Labrador, Sienita, svih vrsti mramora kao i domaćeg trajnog kamena, mramorne ploče u svim bojama uz najumjerenije cijene kod

Kiparstvo i klesarstvo
Jaroslav Strecha
Z A G R E B
Ilica broj 210.

Pokućstvo

Prije nego kupite potrebito pokućstvo izvolete posjetiti najveće skladište raznovrsnog pokućstva, gdje se prodaju

Otomani po Din. 700—

JULIO SINGER
ZAGREB, ILICA 52.

trg. raznovrsnog pokućstva

Ulošci tapetirani po Din. 580-

kao i sve ostale potrebštine, koje spadaju u trgovinu pokućstva.

Južno voće

narandže, limuni, maroni, dátulje, bádemi, smokve, lješnjaci, rusi i t. d.
najjeftinije kod veletrgovine

J. Dragoner, Zagreb-Beograd
Nikolićeva ul. 4. - Telef. int. 27-83
Brzojavi: Oranges Zagreb.

RICHTEROVO MLJEKARSTVO

Svi mlijecni proizvodi

ZAGREB

Tkalčićeva ul. 1. — Pejačevićev trg 17.

Em. Fischer,
Zagreb

Sudnička ul. 3

Jurišićeva ul. 6

Deletrgovina šivačih strojeva
velocipeda i doknadnih dijelova

Na veliko

Na malo

Najstarija zagrebačka tvrtka dragulja, zlata, srebra, antikvi,
teta i satova

JOSIP ENGELSRATH

Utemeljena 1850. — Telefon interurban 640.
preporuča svoje veliko skladiste mod. svakovrsnih
prigodnih darova

kao za vjenčanje, barmice itd. uz poznato solidnu podvorbu,
Klee kodeš, Menore, kiduš-čaše na skladistu. Kupuje biserje,
dragulje, staro zlato i srebro, novce, antikvitete itd. uz naj-
bolju cijenu.

Preuzima sve novoradnje i popravke uz točnu i brzu
podvorbu

Štampilije, društvene znakove, vignete, gravure,
čekiće, emajlirane ploče, signature izradjuje brzo i
jeftino Zavod za rezbariju i štampilije


BREZINA I DRUG, ZAGREB

Frankopanska ulica broj 9. — Telefon int. broj 8-53.

PAMUK

sve vrsti i
u svim brojevima

Žuti — bijeli — farbani

FIAT 509**NAJMODERNIJA MALA KOLA****KOLA ZA SVAKOGA!**

Rublje za novorođenčad, jednostavno i luksusno,
vlastiti domaći proizvod, preporuča

»E G A«, Ilica 53.

uz najsolidniju izradbu i uz najniže cijene.

»TRGOVINA UMJETNINA«, EDO ULLRICH.

Radiona okvira za slike, — Stalna izložba slikarskih
i kiparskih umjetničkih radova.

Ilica broj 40. — ZAGREB. — Ilica broj 40.

A. ROMANO

ZAGREB,

Boškovićeva ulica broj 15

Brzojavi: DIANA Telefon broj 23-66

MOLINO

žutica platno

šifoni

vata (za poplune)

BIJELI T J E D A N

„BUDHISTIČKI HRAM“

Koncerat.

Velebne dekoracije.

Buffet.

Posvetite pažnju našim izložima! Što mi nudimo uvjek je jeftino i nikada skupo!
Radi toga nas svatko posjećuje.

Najveća trgovačka kuća u S. H. S. KASTNER I ÖHLER, Zagreb